

# **Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem**

***Ensasyon ang balaa!***

**Nahisalaag wala gitumbok ingon nga mga anak saneg naqsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas  
kita sa kinauqalingon mga hingtungdan sa kapungot?**



**"kinaiyanhong kaanakan ang mga anaksa . . . kaanakan sa saad mao ang giisip nga kaliwat ni  
Imbes nga matawo ingon nga mga anak sa natawo kita sa kanato gikan kanato kangisip kaaway  
sa." (Isanho 11:6, 9)**

**kaugalingon**

**Bob Thiel, Ph.D.**

# **Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem**

*Ensasyon ang bala!*

**kaugalingon Bob Thiel, Ph.D.**

Gipadala ©2016/2017/2018/2019/2022 pinaagi sa mga libro sa Nazareno. Kumbira 1.5. Ang booklet nga gihimo para sa *Pinaagi kaniya makasangepit kita mahan ug malikayan, usa ka korporasyon nga nag-inusara. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.*

**Nganong dili masulbad sa katawhan ang mga problema niini?**

**Nahibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa Bibliya nga giwali ni Jesus bahin sa pagkabalaka Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem?**

**Nahibalo ka ba nga ang Gingharian sa Diyos mao ang gipasiugda sa mga apostoles ug sa mga una nga naesunod kanila?**

**Ang Gingharian ba sa Diyos persona ni Jesus? Ang gingharian ba sa Dios nga si Jesus naepuyo sa Iyang kinabuhi dinhi kanato karon? Ang Gingharian ba sa Diyos usa ka matang sa umaabot nga aktuwal nga gingharian? Motuo ka ba sa gitudlo sa Bibliya?**

**Unsa ang gingharian? Unsa ba gayod ang Gingharian sa Diyos? Unsay gitudlo sa Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?**

**Nakaamgo ka ba nga ang katapusan dili moabot hangetod nga ang Gingharian sa Diyos igawali sa kalibotan ingong saksi?**

*Ang hulaqway sa atubangan nga hapin nagpakita sa usa ka karnero nga naghiqda uban sa usa ka lobo nga gikomposo sa Burdine Pag-imprinta ug kinaugalingon. Ang litrato sa likod nga hapin kabahin sa orihinal nga Paqtukod sa Simbahan sa Dios sa Jerusalem nga gikuha niadtong 2013 ni Dr. Bob Thiel.*

# **TEOLIKALNGA**

- 1. Giingnan nesus ang mga ariseo nga sila?**
- 2. Ninyong ipatuman ang pangandoy sa inyong amahan?**
- 3. Linuwas dili mga anak sa makita usab saao paagi unsaon?**
- 4. Kinsa ang mga anak saug kinsa anak sa yawa kinsa?**
- 5. Anak sa ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa iyang igsoon  
anaksa**
- 6. Dihang giluwat kita tunod kay gisaop kita ngadto sa panimalay sa  
pinaag . . .**
- 7. Kadtong gisigayahan sama anak saay**

***Nakapahimo ninyong ulipon***

# 1. Giingnan nieresus ang mga ariseo nga sila?

Ang kalibotan nag-atubang ug daghang problema.

Daghang mga tawo ang gigutom. Daghang mga tawo ang gidauгдаog. Daghang mga tawo ang nag-atubang sa kakabos. Daghang mga nasud ang adunay grabe nga utang. Ang mga bata, lakip ang wala pa matawo, nag-atubang sa pag-abuso. Ang mga sakit nga dili makasugakod sa tambal nakapabalaka sa daghang doktor. Ang dagkong industriyal nga mga siyudad adunay hangin nga hugaw kaayo aron mahimong himsog. Nagkadaiyang mga politiko naghulga sa gubat. Ang mga pag-atake sa mga terorista nagpadayon.

Masulbad ba sa mga lider sa kalibotan ang mga problema nga giatubang sa katawhan?

Daghan ang naghunahuna niini.

## Bag-ong Universal Agenda

Niadtonang Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka key-note speech ni Pope Francis sa Vatican, ang 193 ka nasod sa United Nations (UN) mibotar sa pagpatuman sa "17 Sustainable Development Goals" sa gitawag usahay nga *New Universal Agenda*. Ania ang 17 ka tumong sa UN:

**Tumong 1.** Tapuson ang kakabos sa tanang matang niini bisan asa

**Tumong 2.** Pagtapos sa kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug pagpauuswag sa nutrisyon ug pagpasiugda sa malungtarong agrikultura

**Tumong 3.** Pagsiguro sa himsog nga kinabuhi ug pagpalambo sa kaayohan sa tanan sa tanang edad

**Tumong 4.** Pagsiguro sa inklusibo ug patas nga kalidad nga edukasyon ug ipasiugda ang tibuok kinabuhi nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan

**Tumong 5. Makab-ot ang pagkaparehas sa gender ug hatagan ug gahom ang tanang babaye ug babaye**

**Tumong 6. Pagsiguro sa pagkaanaa ug malungetarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang sa tanan**

**Tumong 7. Siguruha ang pag-access sa barato, kasaliyan, malungetaron ug modernong enerhiya alang sa tanan**

**Tumong 8. Ipasiugda ang malahutayon, inklusibo ug malungetaron nga pagtubo sa ekonomiya, hingpit ug produktibo nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan**

**Tumong 9. Paetukod og lig-on nga imprastraktura, pagpalambo sa inklusibo ug malungetarong industriyalisasyon ug pagpalambo sa kabag-ohan**

**Tumong 10. Paepakunhod sa dili pagkakapareho sa sulod ug taliwala sa mga nasud**

**Tumong 11. Paghimo sa mga syudad ug mga puy-anan sa tawo nga apil, luwas, lig-on ug malungetaron**

**Tumong 12. Pagsiguro sa malungetarong konsumo ug mga sumbanan sa produksiyon**

**Tumong 13. Paghimo og dinalian nga aksyon aron mabatukan ang pagbag-o sa klima ug ang mga epekto niini**

**Tumong 14. Paekonserbar ug malungetarong paggamit sa kadaqatan, kadaqatan ug kahinguhaan sa daqat alang sa malungetarong kalamboan**

**Tumong 15. Panalipdan, ibalik ug ipasiugda ang malungetarong paggamit sa terrestrial ecosystem, malungetarong pagdumala sa kalasangan, pakigbatok sa desyerto, ug pagpahunong ug balihon ang pagkadaot sa yuta ug pagpahunong sa pagkawala sa biodiversity**

**Tumong 16.** Pagpasiugda og malinawon ug inklusibo nga mga katilingban alang sa malungtarong kalamboan, paghatag og access sa hustisya alang sa tanan ug pagtukod og epektibo, may tulubaon ug inklusibo nga mga institusyon sa tanang lebel

**Tumong 17.** Pagpalig-on sa mga paaqi sa pagpatuman ug pagpalaqsik sa tibuok kalibutan nga panag-uban alang sa malungtarong kalamboan

Kini nga agenda kinahanglan nga hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab nga *2030 Agenda alang sa Sustainable Development*. Kini nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga giatubang sa katawhan pinaaqi sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith nga kooperasyon. Samtang daghan sa mga tumong niini maayo, pipila sa mga pamaaqi ug tumong niini daotan (cf. Genesis 3:5). Kini nga agenda, usab, nahiuyon sa *Laudato Si* encyclical ni Pope Francis.

Ang "New Universal Agenda" mahimong tawgon nga "New Catholic Agenda" kay ang pulong nga "katoliko" nagkahulogang "universal." Gitawag ni Pope Francis ang pagsagop sa *New Universal Agenda* "usa ka importanteng timaan sa paglaom."

Isip usa ka follow-up sa kasabutan sa UN, adunay usa ka miting sa Paris niadtong Disyembre 2015 (opisyal nga giulohan og *21<sup>st</sup> Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change*). Gidayeg usab ni Pope Francis ang maong internasyonal nga kasabotan ug gitambagan ang mga nasod nga "magmabinantayon sa pagsubay sa dalan sa unahan, ug uban ang nagkadako nga pagbati sa panaghiusa."

Hapit tanan nga nasud sa kalibutan miuyon sa mga kasabutan sa Paris, nga adunay piho nga mga katuyoan sa kinaiyahan ug mga pasaliq sa pinansyal. (Dayon ang Presidente sa US nga si Barack Obama mipirma sa usa ka dokumento nga itugyan ang USA niini sa 2016, apan sa 2017, ang Presidente sa US nga si Donald Trump mipahayag nga ang Estados Unidos dili modawat sa gikasabutan nga mga kasabutan sa Paris. Kini ang hinungdan sa internasyonal nga kasuko ug nakatabang sa paglain sa US gikan sa Europe ug daghan pang mga bahin sa kalibutan.) Si Pope Francis sa ulahi mipahayag nga ang katawhan "mopaubos" kung dili kini maghimo sa iyang mga pagbag-o nga may kalabutan sa klima.

Samtang walay usa nga gustong moginhawa og hugaw nga hangin, maetman, mahimong kabus, mameliro, ug uban pa, ang tawo ba mosulay sa mga tumong sa 2030 nga agenda sa United Nations ug/o sa mga kasabutan sa Paris makasulbad sa mga problema nga giatubang sa katawhan?

## **Ang Track Record sa United Nations**

Ang United Nations naporma ug natukod kaniadtong 24 Oktubre 1945, pagkahuman sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan, aron mapuņngan ang usa pa nga panagbangi ug pagsulay sa pagpauswag sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagkatukod niini, ang UN adunay 51 ka membrong estado; naa nay 193.

Adunay gatusan, kung dili linibo, nga mga panagbangi sa tibuok kalibutan sukad natukod ang United Nations, apan wala pa kita mahulaagway nga ikatulo nga Gubat sa Kalibutan.

Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon sa pagpasiugda, inubanan sa matang sa interfaith ug ecumenical agenda nga Pope Francis ug sa daghang uban pang mga lider sa relihiyon naningkamot sa pagpalambo sa , magdala sa kalinaw ug kauswagan.

Apan, ang track record alang sa United Nations sa pagbuhat niini dili maayo. Dugang pa sa daghang mga armadong panagsangka sukad natukod ang United Nations, daghang milyon ang gigutom, mga refuggee, ug/o mga kabus kaayo.

Kapin sa usa ka dekada kanhi, ang United Nations mitakda sa pagpatuman sa iyang *Millennium Development Goals*. Kini adunay walo ka "mga tumong sa kalamboan," apan kini wala molampos, bisan pa sa UN mismo. Busa, sa 2015, ang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals" gisaop. Ang uban malaumon. Giisip kini sa uban nga usa ka utopia nga pantasya.

Kutob sa utopia, niadtong Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga nagdamgo siya sa usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang simbahan makatabang sa maong kontinente nga makab-ot. Bisan pa, ang damgo sa Santo Papa mahimong usa ka damgo (cf. Pinadayag 18).

## **Mahimong Adunay Pipila ka Kooperasyon ug Kalamposan, Apan...**

*Ange Merriam Webster's Dictionary* nag-ingon nga ang utopia maoy "usa ka hinanduraw nga dapit diin ang gobyerno, mga balaod, ug mga kahimtang sa katilingban hingpit." Ange Bibliya nagtudlo nga ang katawhan dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang kaugalingon:

<sup>23</sup> O Ginoo, nahibal-an ko nga ang dalan sa tawo wala sa iyang kaugalingon; Wala sa tawo nga naglakaw ang pagtultol sa iyang kaugalingong mga lakang. (Jeremias 10:23, NKJV sa tibuok gawas kon lain ang gipakita)

Ange Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas:

<sup>16</sup> Ange kalaglagan ug pagkaalaut anaa sa ilang mga dalan; <sup>17</sup> Uge ang dalan sa pakigdait wala nila hibalo. <sup>18</sup> Walay kahadlok sa Diyos atubangan sa ilang mga mata. (Roma 3:16-18)

Bisan pa, daghang mga tawo ang naningkamot sa ilang pagtan-aw sa usa ka utopian nga katilingban ug bisan usahay naningkamot sa paglangkit sa relihiyon. Apan halos walay usa nga andam mosunod sa mga dalan sa usa ka matuod nga Diyos. Dili kini tungod kay walay pag-uswag ngadto sa bisan unsa nga tumong sa United Nation o sa Vatican. Adunay pipila (ug daghan sa mga tumong maayo), ingon man usab sa pipila ka mga kapakyasan.

Sa pagkatinuod, ug tingali human sa dakong panagbangi, usa ka matang sa internasyonal nga pakigsabot sa kalinaw ang uyonan ug pamatud-an (Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang sayop nga nagtuo nga ang katawhan magdala sa usa ka mas malinawon ug utopian nga katilingban.

Daghan ang madala sa ingon nga internasyonal nga 'utopian nga pag-uswag' (cf. Ezekiel 13:10) ingon man sa lain-lain mga ilhanan ug mga katingalahan (2 Tesalonica 2:9-12). Apan ange Bibliya nag-ingon nga ang maong kalinaw dili molungtad (Daniel 9:27; 11:31-44), bisan pa sa unsay ipangangkon sa mga lider (1 Tesalonica 5:3; Isaias 59:8).



**Ang ideya nga, gawas kang Jesus (cf. Juan 15:5; Mateo 24:21-22), ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon dautan nga panahon' kay usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).**

**Kung ang katawhan lamang ang hingpit nga dili makahimo sa tinuud nga pagpahinabo sa utopia, posible ba ang bisan unsang klase sa utopia?**

**Oo.**

**Ang Gingharian sa Diyos maghimo niining planetaha ug, sa ulahi, sa tibuok kahangturan, nga mas maayo.**

## 2. Ninyong ipatuman ang pangandoy sa inyong amahan?

Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian nga katilingban, nga gitawag ug Ginharian sa Diyos, mopuli sa tawhanong mga gobyerno ( Daniel 2:44; Pinadayaq 11:15; 19:1-21 ).

Sa dihang gisugdan ni Jesus ang Iyang publikong ministeryo, nagsugod Siya pinaagi sa pagsangyaw sa *ebanghelyo sa Ginharian sa Dios*. Ania ang gitaho ni Mark:

<sup>14</sup> Karon sa dihang si Juan nabilanggo, si Jesus miadto sa Galilea, nga nagwali sa maayong balita sa ginharian sa Diyos, <sup>15</sup> ug nag-ingon, "Ang panahon natuman na, ug ang ginharian sa Diyos haduol na. Paghinulsol, ug tuo sa ebanghelyo" (Marcos 1:14–15).

Ang termino nga ebanghelyo, gikan sa Griyego nga pulong nga gihubad nga *euangelion*, ug nagpasabot nga "maayong mensahe" o "maayong balita." Sa Bag-ong Tugon, ang Ingles nga pulong nga "gingharian," nalangkit sa ginharian sa Diyos, gihisgotan mga 149 ka beses sa NKJV ug 151 sa *Douay Rheims Bible*. Gikan kini sa Griyego nga pulong nga gitransliterata nga *basileia* nga nagpasabot sa pagmando o ginharian sa pagkahari.

Ang mga ginharian sa tawo, ingon man ang ginharian sa Diyos, adunay hari (Pinadayaq 17:14), kini naglangkob sa usa ka geografikanhong dapit (Pinadayaq 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2:3-4; 30:9), ug sila adunay mga sakop (Lucas 13:29).

Ania ang unang pagtudlo sa publiko gikan kang Jesus nga girekord ni Mateo:

<sup>23</sup> Ug si Jesus milibot sa tibuok Galilea, nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebanghelyo sa ginharian (Mateo 4:23).

Girekord usab ni Mateo:

<sup>35</sup> Unya si Jesus milibot sa tanang mga siyudad ug mga balangay, nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebanghelyo sa ginharian (Mateo 9:35).

**Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus maghari hangetod sa kahangetoran:**

<sup>33</sup> Ug Siya maghari sa balay ni Jacob hangetud sa kahangeturan, ug ang lyanang gingharian walay katapusan (Lucas 1:33).

**Girekord ni Lucas nga ang katuyoan nga gipadala si Jesus mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos. Matikdi kon unsay gitudlo ni Jesus:**

<sup>43</sup> Siya miingon kanila, “Kinahanglan usab nga iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad, kay alang niini nga katuyoan gipadala ako” (Lucas 4:43).

**Nakadunog ka na ba niana nga giwali? Nakaameo ka na ba nga ang katuyoan sa pagpadala ni Jesus mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos?**

**Girekord usab ni Lucas nga si Jesus *miadto* ug nagwali sa Gingharian sa Dios:**

<sup>10</sup> Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mibalik, misulti kaniya sa tanan nga ilang nabuhat. Unya gikuha niya sila ug miadto sa usa ka awaaw nga dapit nga sakop sa lungsod nga gitawag ug Betsaida. <sup>11</sup> Apan sa diha nga ang mga panon sa katawhan nahibalo niini, sila misunod kaniya; ug Siya midawat kanila ug misulti kanila mahitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9:10-11).

**Si Jesus mitudlo nga ang Gingharian sa Dios kinahanglang mao ang nag-una nga prayoridad niadtong mosunod kaniya:**

<sup>33</sup> Apan pangitaa pag-una ang gingharian sa Dios ug ang lyanang pagkamatarong (Mateo 6:33).

<sup>31</sup> Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanang mga butanga igadugang kaninyo. <sup>32</sup> Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian (Lucas 12:31-32).

**Ang mga Kristohanon kinahanglan MAGPANGITA UNA sa Gingharian sa Dios. Gibuhat nila kini pinaagi sa paghimo niini nga ilang labing una nga prayoridad pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga gusto ni Kristo nga sila mabuhi ug nagpaabut sa iyang pagbalik ug gingharian. Bisan pa, kadaghanan sa nag-angkon nga Kristo, dili lamang wala mangita pag-una sa Gingharian sa Diyos, wala gani sila kahibalo kung unsa kini. Daghan usab ang sayop nga nagtuo nga ang pag-apil sa kalibotanong politika mao ang gidahom sa Diyos gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa dili paesabut sa gingharian sa Dios, sila wala makasabut**

**pagkinabuhi karon sumala sa ilang angay o sabton ngano nga ang tawo depekto kaayo.**

**Matikdi usab nga ang gingharian ihataag ngadto sa gamay nga panon (cf. Roma 11:5). Gikinahanglan ang pagkamapainubsanon aron mahimong andam nga mahimong bahin sa tinuod nga gamay nga panon.**

**Ang Gingharian sa Dios wala pa matukod dinhi sa Yuta**

**Si Jesus mitudlo nga ang iyang mga sumusunod kinahanglang mag-ampo alang sa pag-abot sa gingharian, busa wala pa nila kini maangkon:**

**<sup>9</sup> Amahan namo nga anaa sa langit, pagdayegon ang imong ngalan. 10 Paabota ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubut-on (Mateo 6:9-10).**

**Gipadala ni Jesus ang iyang mga disipulo aron sa pagsangyaw sa Gingharian sa Dios:**

**<sup>1</sup> Unya gitawag niya ang iyang napulo-duha ka mga tinun-an ug gihatagan niya silag gahom ug pagbulot-an batok sa tanang mga demonyo, ug sa pag-ayo sa mga sakit. <sup>2</sup> Iyang gipadala sila aron sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Lucas 9:1-2).**

**Si Jesus mitudlo nga ang iyang presensya lamang dili mao ang gingharian, tungod kay ang gingharian wala pa matukod dinhi sa Yuta kaniadto mao nga iyang gibuhat ang wala Niya gipapahawa ang mga demonyo sa iyang ngalan kaniadto:**

**<sup>28</sup> Apan kon ako naehingilin sa mga demonyo pinaagi sa Espiritu sa Diyos, sa pagkatinuod ang gingharian sa Diyos miabot na kaninyo (Mateo 12:28).**

**Ang tinuod nga gingharian anaa sa umaabot—ni kini dinhi karon sama sa gipakita ni Marcos:**

**<sup>47</sup> Ug kon ang imong mata mao ang makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kana. Mas maayo pa alang kanimo nga mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ka mata, kay sa adunay duha ka mata, nga isalibay . . . (Marcos 9:47).**

**<sup>23</sup> Si Jesus mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Pagkalisud alang niadtong adunay bahandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" <sup>24</sup> Ug ang mga tinon-an nanghitingala sa iyang mga pulong. Apan si Jesus mitubag pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, pagkalisud alang niadtong nagasaliq sa mga bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios! <sup>25</sup> Mas sayon pa alang sa kamelyo ang paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa Diyos" (Marcos 10:23-25).**

**<sup>25</sup> Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinum sa bunga sa parras hangtud niadtong adlaw nga magainum ako niini nga bag-o didto sa gingharian sa Dios" (Marcos 14:25).**

**<sup>43</sup> Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios, nga mianhi ug nagmaisugon . . . (Marcos 15:43).**

**Si Jesus mitudlo nga ang gingharian dili bahin karon niining kalibotana:**

**<sup>36</sup> Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibotana. Kong ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga alagad makig-away unta, aron dili ako ikatueyan ngadto sa mga Judio; apan karon ang Akong gingharian dili gikan dinhi" (Juan 18:36).**

**Si Jesus mitudlo nga ang gingharian moabut human Siya mobalik ingon nga Hari:**

<sup>31</sup> “Inig-abot sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug ang tanang balaang anghel uban kaniya, unya molingkod siya sa trono sa iyang himaya. <sup>32</sup> Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa atubangan niya, ug iyang pagalainon sila ang usa gikan sa usa, ingon sa usa ka maqbalantay nga magalain sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. <sup>33</sup> Ug igabutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, apan ang mga kanding sa wala. <sup>34</sup> Unya ang Hari moingon niadtong anaa sa Iyang tuo, ‘Umari kamo, kamong mga gipanalanginan sa Akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan (Mateo 25:31-34).

Tungod kay ang Gingharian sa Dios wala dinhi, dili kita makakita og usa ka tinuod nga utopia hangtud nga kini matukod. Tungod kay ang kadaqhanan wala makasabut sa gingharian sa Dios, sila napakyas sa pagsabut sa unsa nga paaqi ang Iyang mahiguemaong kaqamhanan nagalihok.

Ang Gingharian sa Dios dili moabut “hangtud nga ang kahupnganan sa mga Hentil mosulod” (Roma 11:25)—ug wala pa kana mahitabo.

**Unsa ang giingon ni Jesus nga ang gingharian sama?**

**Si Jesus naghatag ug pipila ka mga katin-awan kon unsa ang Gingharian sa Diyos:**

<sup>26</sup> Ug siya miingon, “Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magsabwag ug binhi sa yuta, <sup>27</sup> ug matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo, siya sa iyang kauqalingon wala mahibalo kon sa unsang paaqi. <sup>28</sup> Kay ang yuta nagapamunga sa iyang kauqalingon: una ang dahon, unya ang ulo, ug unya ang puno nga luqas sa uhay. <sup>29</sup> Apan sa dihang mahinog na ang mga luqas, igagalab dayon niya, kay miabot na ang ting-ani” (Marcos 4:26-29).

<sup>18</sup> Unya miingon siya, "Sa unsa sama ang gingharian sa Dios? Ug sa unsa ko kini itandi? <sup>19</sup> Kini sama sa liso sa mustasa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas sa iyang tanaman; ug kini mitubo ug nahimong usa ka dakong kahoy, ug ang mga langgam sa kahaningnan nanagsalag sa iyang mga sanga." <sup>20</sup> Ug siya miingon pag-usab, Sa unsa ko igapakasama ang gingharian sa Dios? <sup>21</sup> Kini sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa tulo ka takus nga harina hangtud nga ang tanan mitubo" (Lucas 13:18-21).

Kini nga mga samingay nagsugyot nga, sa sinugdanan, ang Ginharian sa Dios gamay ra, apan mahimong dako.

Girekord usab ni Lucas:

<sup>29</sup> Moabot sila gikan sa sidlakan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug habagatan, ug manglingkod sa gingharian sa Diyos (Lucas 13:29).

Busa, ang Ginharian sa Diyos adunay mga tawo gikan sa tibuok kalibotan. DILI kini limitado niadtong adunay Israelite nga kaagikan o espesipikong etnikong mga grupo. Ang mga tawo, gikan sa tanang dapit, molingkod niini nga gingharian.

**Lucas 17 ug ang Ginharian**

Ang Lucas 17:20-21 nagpalibog sa pipila. Apan sa dili pa kana, matikdi nga ang mga tawo mokaon gayod sa Ginharian sa Diyos:

<sup>15</sup> "Bulahan siya nga mokaon ug pan didto sa gingharian sa Diyos!" ( Lucas 14:15 ).

Tungod kay ang mga tawo (sa umaabot) mokaon sa Ginharian sa Diyos, kini dili lamang usa ka butang nga gilain sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga sayup nga paghubad / dili pagsinabtanay sa Lucas 17:21 nga nagsugyot nga lahi.

**Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17:20-21 mahimong makatabang sa pipila nga makasabut:**

**<sup>20</sup> Sa dihang gipangutana sa mga Pariseo kon kanus-a moabot ang Paghari sa Diyos, siya mitubag kanila, "Ang Gingharian sa Diyos dili moabot sumala sa inyong gilaoman nga makakita niini; <sup>21</sup> Walay usa nga moingon, 'Ania na' o 'Didto na,' kay ang Paghari sa Dios anaa na sa inyong taliwala. (Lucas 17:20-21, Moffatt; tan-awa usab ang NASB ug ESV nga mga hubad)**

**Matikdi nga si Jesus nakigsulti sa wala makabig, kalibutanon, ug salingkapaw nga mga Pariseo. Si Jesus "mitubag kanila," — ang mga Pariseo ang nangutana kang Jesus. Naagdumili sila sa pag-ila Kaniya.**

**Anaa ba sila sa SIMBAHAN? Dili!**

**Si Jesus wala usab maghisgot bahin sa usa ka simbahan nga hapit na maorganisar. Ni Siya naghisgot bahin sa mga sentimento sa hunahuna o kasingkasing.**

**si Jesus bahin sa Iyang PAGHARI! Ang mga Pariseo wala mangutana Kaniya mahitungod sa simbahan. Wala silay nahibal-an bahin sa bisan unsang simbahan sa Bag-ong Tugon nga hapit na magsugod. Wala sila mangutana mahitungod sa usa ka matang sa nindot nga sentimento.**

**Kung ang usa ka tawo naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang SIMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios "sa sulod" sa mga Pariseo - ANG SIMBAHAN sulod ba sa mga Pariseo? Dayag nga dili!**

**Ang ingon nga konklusyon medyo kataw-anan, dili ba? Samtang ang pipila ka Protestante nga mga hubad naghubad sa bahin sa Lucas 17:21 ingong "ang Gingharian sa Diyos anaa "sa sulod ninyo" (NKJV/KJV), bisan ang Katolikong *New Jerusalem Bible* tukmang naghubad niana ingong "ang gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala."**



Si Jesus mao ang usa sa taliwala, sa taliwala, sa mga Pariseo. Karon, ang mga Pariseo naghunahuna nga sila nagpaabot sa Ginharian sa Diyos. Apan nasayop sila sa pagsabot niini. Gipatin-aw ni Jesus nga kini dili usa ka lokal, o limitado nga Ginharian alang sa mga Judio lamang, ingon sa ilang gihunahuna (ni usa ka simbahan ingon sa gituohan karon sa uban ). Ang Ginharian sa Diyos dili lamang usa sa daghang tawhanon ug makitang mga ginharian nga matudlo o makita sa mga tawo, ug makaingon, "Kini mao, dinhi"; o "mao kana ang Ginharian, didto."

Si Jesus, Mismo, natawo aron mahimong HARI niana nga Ginharian, sumala sa iyang gisulti kang Pilato (Juan 18:36-37). Sabta nga ang Bibliya naggamit sa mga termino nga "hari" ug "gingharian" nga baylobaylo (eg Daniel 7:17-18,23 ). Ang HARI sa umaabot nga Ginharian sa Diyos, niadto ug didto, nagbarog tupad sa mga Pariseo. Apan wala sila moila Kaniya isip ilang hari (Juan 19:21). Sa iyang pagbalik, ang kalibutan mosalikway Kaniya (Pinadayag 19:19).

Si Jesus mipadayon, sa mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa paghulaagway sa iyang ikaduhang pag-anhi, sa dihang ang Ginharian sa Dios magmando sa TANANG YUTA (nagpadayon sa Moffatt alang sa pagkamakanunayon niini nga kapitulo):

<sup>22</sup> Miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Moabot ang mga adlaw nga maghandom kamo ug maghandom sa kawang nga makabaton ug bisag usa ka adlaw sa Anak sa tawo. <sup>23</sup> Ang mga tawo moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atua siya!' apan ayaw paggula o pagdaagan sunod kanila, <sup>24</sup> kay sama sa kilat nga mokilab gikan sa usa ka bahin sa langit ngadto sa pikas, mao usab ang Anak sa tawo sa iyang kaugalingong adlaw. <sup>25</sup> Apan kinahanglan una niyang antoson ang dakong pag-antos ug isalikway sa karon nga kaliwatan. ( Lucas 17:22-25 , Moffatt )

Gihisgotan ni Jesus ang pagkidlap sa kilat , sama sa Mateo 24:27-31, nga naghulaagway sa iyang ikaduhang pag-anhi aron MAGmando sa tibuok kalibotan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang iyang katawhan dili makakita Kaniya sa iyang pagbalik.

**Ang mga tawo dili moila Kaniya ingon nga ilanang HARI (Pinadayag 11:15) ug makig-away batok Kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang maghunahuna nga si Jesus nagrepresentar sa Antikristo. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Ginharian sa Dios anaa sa sulod niadtong mga Pariseo—Siya misulti kanila sa ubang dapit nga sila dili makaadto sa Ginharian tungod sa ilanang pagkasalingkapaw (Mateo 23:13-14). Ni si Jesus nag-ingon nga ang Simbahan mahimong Ginharian.**

**Ang Ginharian sa Dios usa ka butang nga ang mga tawo usa ka adlaw makahimo sa PAGSULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisan pa, bisan si Abraham ug ang ubang mga patriarka wala pa didto (cf. Hebreohanon 11:13-40).**

**Ang mga tinun-an nahibalo nga ang Ginharian sa Diyos wala diha kanila sa personal niadto, ug nga kini kinahanglang magpakita sama sa mosunod, nga mitungha human sa Lucas 17:21, nagpakita:**

**<sup>11</sup> Karon samtang sila nakadungog niini nga mga butang, siya misulti ug lain nga samingay, tungod kay siya duol sa Jerusalem ug tungod kay sila naghunahuna nga ang ginharian sa Dios igapadayag dihadhiha (Lucas 19:11).**

### **Ang Ginharian matin-aw sa umaabot**

**Paano mo mahibaluan kon malapit na ang Ginharian? Isip kabahin sa pagtubag niana nga pangutana, gilista ni Jesus ang mataagnaong mga panghitabo (Lucas 21:8-28) ug dayon mitudlo:**

**<sup>29</sup> Tan-awa ang higera, ug ang tanang mga kahoy. <sup>30</sup> Sa diha nga sila manalingasing na, kamo makakita ug mahibalo sa inyong kaugalingon nga ang ting-init haduol na. <sup>31</sup> Busa kamo usab, sa dihang makita ninyo kining mga butanang nga nagakahitabo, hibalo nga ang ginharian sa Dios haduol na (Lucas 21:29-31).**

Gusto ni Jesus nga ane Iyang katawhan mosunod sa mataagnaone mga panghitabo aron mahibaloan kon kanus-a moabot ane Ginharian. Si Jesus sa ubang dapit misulti sa Iyang katawhan sa pagbantay ug pagtagad sa mataagnaone mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13:33-37). Bisan pa sa mga pulong ni Jesus, daghan ane nagdiskwento sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa kalibotan nga nalangkit sa mataagnaone paagi.

Sa Lucas 22 & 23, gipakita pag-usab ni Jesus nga ane Ginharian sa Diyos usa ka butang nga matuman sa umaabot sa dihang Siya nagtudlo:

<sup>15</sup> "Uban sa dakong tinguha gitinguha ko ane pagkaon niini nga paskuwa uban kaninyo sa dili pa ako mag-antos; <sup>16</sup> Kay sultihan ko kamo, dili na ako mokaon niini hangtod nga matuman kini didto sa ginharian sa Diyos." <sup>17</sup> Unya siya mikuha sa copa, ug nagpasalamat, ug miingon, "Kuhaa kini ug bahina sa inyong kaugalingon; <sup>18</sup> kay sultihan ko kamo, dili na ako moinom sa bunga sa paras hangtod moabot ane ginharian sa Diyos" (Lucas 22:15-18).

<sup>39</sup> Apan usa niadtong mga mamumuhat sa kadautan nga gilansang sa krus uban kaniya nagpasipala kaniya ug siya miingon, "Kon ikaw mao ane Mesiyas, luwasa ane imong kaugalingon ug luwasa usab kami." <sup>40</sup> Ug gibadlong siya sa iyang kauban, ug siya miingon kaniya: Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kay kamo usab anaa sa pagkahinukman sa silot uban kaniya. <sup>41</sup> Ug kita makatarunganon, tungod kay kita takus, kay kita gibalusan sumala sa atong nabuhat, apan walay dautan nga nahimo niining usa." <sup>42</sup> Ug siya miingon kang Jesus, "Ginoo ko, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong ginharian." <sup>43</sup> Pero si Jesus nagsiling sa iya, "Amen, nagasiling ako sa imo nga subong nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso." ( Lucas 23:39-43, Aramaic sa Plain English )

Ane Ginharian sa Dios wala moabut sa diha nga si Jesus gipatay bisan ingon sa gipakita kanato ni Marcos ug Lucas:

<sup>43</sup> Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang kaugalingon naghulat sa gingharian sa Dios, nga mianhi ug nagmaisugon... (Marcos 15:43).

<sup>51</sup> Siya gikan sa Arimatea, usa ka siyudad sa mga Judio, nga sa iyang kaugalingon naghulat usab sa gingharian sa Dios (Lucas 23:51).

Kini human sa pagkabanhaw (1 Corinto 15:50-55) nga ang mga Kristohanon matawo pag-usab aron makasulod sa Ginharian sa Diyos, sumala sa girekord ni Juan:

<sup>3</sup> Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. <sup>4</sup> Si Nicodemo miingon kaniya, "Unsaon man sa usa ka tawo nga matawo sa diha nga siya tigulang na? Makasulod ba siya sa ikaduhang higayon sa sabakan sa iyang inahan ug matawo?" <sup>5</sup> Si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa iqaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios (Juan 3:3-5).

Ang katawhan lamang sa Diyos ang makakita sa kataposang post-millennial nga Ginharian sa Diyos.

Karon palihog dugang sabta nga human mabanhaw si Jesus, Siya mitudlo pag-usab mahitungod sa Ginharian sa Dios:

<sup>3</sup> Siya usab nagpakita sa iyang kaugalingon nga buhi human sa iyang pag-antus pinaagi sa daghang dili masayop nga mga pagpamatuod, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw ug nagsulti sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 1:3).

Ang una ug kataposang mga sermon nga gihatag ni Jesus maoy mahitungod sa Ginharian sa Diyos! Si Jesus mianhi ingong mensahero aron sa pagtudlo bahin sa maong Ginharian.

**Gipasulat usab ni Jesus si Apostol Juan mahitungod sa milenyal nga Gingharian sa Dios nga ania sa yuta. Matikdi kon unsay iyang gipasulat kang Juan:**

**<sup>4</sup> Nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala mosimba sa mananap o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuhi ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4).**

**Ang unang mga Kristohanon mitudlo nga ang milenyal nga Gingharian sa Dios maanaa sa yuta ug mopuli sa mga gobyerno sa kalibutan sama sa gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).**

**Ngano, kon ang Gingharian sa Diyos importante kaayo, wala pa kaayo makadungog bahin niini ang kadaghanan?**

**Partikular tungod kay gitawag kini ni Jesus nga usa ka misteryo:**

**<sup>11</sup> Ug siya miingon kanila: Kaninyo gihatag na ang paghibalo sa tinago sa gingharian sa Dios; apan alang niadtong anaa sa gawas, ang tanang mga butang moabut pinaagi sa mga sambingay (Marcos 4:11).**

**Bisan karon ang tinuod nga Gingharian sa Diyos usa ka misteryo sa kadaghanan sama sa kadaghanan sa plano sa Diyos (tan-awa usab ang among libre nga libro, online sa [www.ccog.org](http://www.ccog.org) nga giulohan: [Ang MISTERYO sa PLANO SA DIOS Ngano nga Gilalang sa Diyos ang Bisan unsa? Ngano nga gibuhat ka sa Diyos ?](#) ).**

**Hunahunaa, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa panahon) moabut (sa dili madugay) HUMAN ang ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga usa ka SAKSI:**

<sup>14</sup> Ug kini nga ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya ang katapusan moabut (Mateo 24:14).

Ang pagmantala sa ebanghelyo sa Ginharian sa Dios importante ug kinahanglang matuman niining kataposang mga panahon. Isa ini ka "maayo nga mensahe" kay nagatanyag ini sing matuod nga paglaum sa mga balatian sang katawhan, walay sapayan sang mahimo itudlo sang mga lider sa politika.

Kung imong tagdon ang mga pulong ni Jesus, kinahanglan nga klaro nga ang tinuod nga Kristiyanong simbahan kinahanglan nga nagmantala sa ebanghelyo sa gingharian karon. Kinahanglan nga kini ang nag-una nga prayoridad alang sa Simbahan. Ug aron mahimo kini nga husto, daghang mga pinulongan ang kinahanglan gamiton. Mao kini ang gipaningkamotan nga buhaton sa *Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan*. Ug mao nga kini nga booklet gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan.

Si Jesus mitudlo nga kadaughanan DILI modawat sa Iyang paagi:

<sup>13</sup> "Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan; kay halapad ang ganghaan ug halapad ang dalan nga padulong sa kalaqlagan, ug adunay daghan nga nagaagi niini. <sup>14</sup> Kay sigpit ang pultahan ug lisod ang dalan paingon sa kinabuhi, ug diyutay ra ang nakatultol niini. ( Mateo 7:13-14 )

Ang ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos motultol sa kinabuhi!

Mahimong makapainteres nga matikdan nga bisan pag ang kadaughanan sa nag-angkong mga Kristohanon daw wala magtagad sa ideya nga ang gipasiugda ni Kristo mao ang pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos, ang sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabot nga mao kini ang aktuwal nga gitudlo sa Bibliya.

Apan, si Jesus, Mismo, nagpaabut sa Iyang mga disipulo sa pagtudlo sa ebanghelyo sa Ginharian sa Dios (Lucas 9: 2,60 ). Tungod kay ang umaabot nga gingharian ipasukad sa mga balaod sa Diyos, kini magdala ug kalinaw ug kauswagan—ug ang pagsunod niadtong

**mga balaod niining panahona mosangpot sa tinuod nga kalinaw ( Salmo 119:165; Efeso 2:15 ).**

**Ug kining maayong balita sa gingharian nailhan sa mga kasulatan sa Daang Tugon.**

### **3. Linuwas dili mga anak sa makita usab saao paagi unsaon?**

Ange una ug kataposang natala nga wali ni Jesus naglakip sa pagmantala sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos (Marcos 1:14–15; Mga Buhat 1:3).

Ange gingharian sa Dios usa ka butang nga ange mga Judio sa panahon ni Jesus kinahanglan nga adunay nahibal-an bahin sa ingon nga kini gihisgutanan sa ilaneng mga kasulatan, nga karon gitawag naton nga Daang Tugon.

**Si Daniel Nagtudlo Bahin sa Gingharian**

**Si propeta Daniel misulat:**

<sup>40</sup> Uge ange ikaupat nga gingharian mahimong liq-on sama sa puthaw, tungod kay ange puthaw makaduqmok uge makaduqmok sa tanan; uge sama sa puthaw nga magaduqmok, kanang ginghariana magaduqmok uge magaduqmok sa tanan. <sup>41</sup> Sanglit nakita mo ange mga tiil uge mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga yutang kolonon sa magkokolon, uge may bahin nga puthaw, ange gingharian mabahin; apan ange kaliq-on sa puthaw anaa niini, ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang kolonon. <sup>42</sup> Uge ingon nga ange mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw uge may bahin nga yutang kolonon, mao nga ange gingharian mahimong liq-on uge may bahin nga huyang. <sup>43</sup> Ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang kolonon, sila mosagol sa binhi sa mga tawo; apan sila dili motapot sa usag usa, ingon nga ange puthaw dili mosagol sa yutang kolonon. <sup>44</sup> Uge sa mga adlaw niini nga mga hari ange Dios sa langit magatukod uge usa ka gingharian nga dili gayud malumpag; uge ange gingharian dili ibilin sa ubang mga katawhan; kini magaduqmok uge magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, uge kini molungtad sa kahanqturan (Daniel 2:40–44).



**18** Apan ang mga santos sa Labing Halangdon makadawat sa gingharian, ug manag-iya sa gingharian hangtod sa kahanngtoran, bisan hangtod sa kahanngtoran.' ( Daniel 7:18 ).

**21** "Naetan-aw ako; ug ang mao nga sungay nakigsubat batok sa mga balaan, ug midaug batok kanila, **22** hangtud nga ang Karaan sa mga Adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom gihimo alang sa mga balaan sa Labing Hataas, ug ang panahon miabut nga ang mga balaan manag-iya sa gingharian. . ( Daniel 7:21-22 )

Gikan kang Daniel, atong nakat-onan nga moabot ang panahon nga ang Ginghamarian sa Diyos maglaqlag sa mga gingharian niining kalibotana ug molungtad hangtod sa kahanngtoran. Atong nakat-unan usab nga ang mga santos adunay ilang bahin sa pagdawat niini nga gingharian.

Daghang bahin sa mga taena ni Daniel ang para sa atong panahon sa ika-21 nga <sup>siglo</sup> .

Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:

**12** "Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa makadawat ug gingharian, apan sila nakadawat ug awtoridad sulod sa usa ka takna ingong mga hari uban sa mananap. **13** Kini sila usa ra sa hunahuna, ug ilang ihatag ang ilang gahum ug pagbulot-an ngadto sa mananap nga mapintas. **14** Kini sila makigsubat batok sa Cordero, ug ang Cordero modaug kanila, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug Hari sa mga hari; ug sila nga uban Kaniya gitawag, pinili, ug matinud-anon." ( Pinadayag 17:12-14 )

Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay katapusan nga panahon yutan-ong gingharian nga adunay napulo ka bahin ug nga ang Dios molaqlag niini ug motukod sa Iyang gingharian.

Si Isaias Naetudlo Bahin sa Ginghamarian

**Giinspirar sa Diyos si Isaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa Gingharian sa Diyos, ang usa ka libo ka tuiğ nga paghari nga nailhang milenyo, niining paagiha:**

**<sup>1</sup> Adunay moçula nga usa ka sunğkod gikan sa punoan ni Isai, Uğ usa ka Sanga motubo gikan sa iyang mga gamut. <sup>2</sup> Ang Espiritu sa Ginoo maanaa Kaniya, Ang Espiritu sa kaalam ug pagsabut, Ang Espiritu sa tambag ug kusog, Ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo.**

**<sup>3</sup> Ang iyang kalipay anaa sa pagkahadlok kang Jehova, Uğ siya dili mohukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, Ni mohukom siya sumala sa pagpamati sa iyang mga igdulungog; <sup>4</sup> Apan uban sa pagkamatarung siya magahukom sa mga kabus, Uğ magahukom sa katul-id**

**alang sa mga maaghub sa yuta; Pagahampakon niya ang yuta sa bunal sa iyang baba, Uğ sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang pagapatyon ang dautan. <sup>5</sup> Ang pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, Uğ ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang hawak.**

**<sup>6</sup> “Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero, Ang leopardo mohigda uban sa nating kanding, Ang nating vaca ug ang nating leon ug ang pinatambok nga tingub; Uğ usa ka gamay nga bata ang magamando kanila. <sup>7</sup> Ang baka ug ang oso manibsib; Ang ilang mga nati managlubog sa tingub; Uğ ang leon mokaon ug dagami sama sa baka. <sup>8</sup> Ang bata nga masuso magdula sa lungib sa kobra, Uğ ang bata nga linutas mobutang sa iyang kamot sa lungib sa bitin. <sup>9</sup> Dili sila magdaot ni maglaçlaç sa tibuok nakong bukid nga balaan, kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo sama sa tubig nga nagtabon sa dagat.**

**<sup>10</sup> “Uğ niadtong adlawa adunay Gamut ni Jesse, Nga motindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawohan; Kay ang mga Gentil mangita kaniya, ug ang iyang dapit nga pahulayan mahimayaon.” ( Isaias 11:1-10 )**

Ang rason nga akong gitawag kini nga unang bahin o unang hugna sa Gineharian sa Dios, mao nga kini ang panahon diin kini mahimong pisikal (sa wala pa ang panahon nga ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem manaoag gikan sa langit, Pinadayaag 21) ug molungtad ug usa ka libo ka tui. Gipamatud-an ni Isaias ang pisikal nga aspeto niini nga hugna sa dihang nagpadayon siya sa:

<sup>11</sup> Ug mahitabo niadtong adlaw nga ang Ginoo mobutang sa iyang kamot pag-usab sa ikaduhang higayon, Aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawohan nga nahibilin, Gikan sa Asiria ug sa Egipto, Gikan sa Patros ug Cush, Gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamat ug sa Hamat. mga isla sa dagat.

<sup>12</sup> Magapatindog siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug tigumon niya ang mga sinalikway sa Israel, ug tigumon ang mga nagkatibulaag sa Juda Gikan sa upat ka mga suok sa yuta. <sup>13</sup> Ingon man usab ang kasina sa Ephraim mawala, ug ang mga kabatok sa Juda pagaputlon; Ang Ephraim dili masina kang Juda, Ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim. <sup>14</sup> Apan sila manglupad sa abaga sa mga Filistehanon paingon sa kasadpan; Maghiusa sila sa pagpangawat sa mga tawo sa Sidlakan; Iqabutang nila ang ilang kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang katawhan sa Ammon mosunod kanila. <sup>15</sup> Ang Ginoo molaglag sa hingpit sa dila sa Dagat sa Ehipto; Uban sa iyang makusog nga hangin iyang iuyog ang iyang kumo sa ibabaw sa Suba, Ug ihampak kini sa pito ka mga sapa, Ug magapatabok sa mga tawo sa mamala nga sapin. <sup>16</sup> Adunay usa ka dalan alang sa salin sa iyang katawohan nga mahibilin gikan sa Asiria, ingon sa nahitabo sa Israel sa adlaw nga siya migula gikan sa yuta sa Egipto. ( Isaias 11:11-16 )

Si Isaias nadasig usab sa pagsulat:

<sup>2</sup> Karon mahinabo sa ulahing mga adlaw , Nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukoron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug iqatuboy ibabaw sa kabungetoran; Ug ang tanan nga mga nasud magaganayan ngadto niini. <sup>3</sup> Daghang mga tawo ang moabot ug moingon, "Dali, ug manungas kita sa bukid sa Ginoo, Sa balay sa Diyos ni Jacob; Siya magatudlo kanato sa Iyang mga dalan,

Ug kita magalakaw sa Iyang mga alagianan." Kay gikan sa Sion mogula ang Kasugoan , Ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem. <sup>4</sup> Siya magahukom sa taliwala sa mga nasud, Ug magabadlong sa daghang mga katawohan; Salsalon nila ang ilang mga espada nga mga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; Ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni makakat-on pa sila sa gubat. ... <sup>11</sup> Ang mapahitas-on nga mga tinan-awan sa tawo igapaubos, Ang pagkamapahitas-on sa mga tawo ipaubos, Ug ang Ginoo lamang ang igatuboy niadtong adlawa. ( Isaias 2:2-4 , 11 )

Busa, kini mahimong usa ka utopian nga panahon sa kalinaw sa yuta. Sa kataposan, kini hangetod sa kahangetoran, uban si Jesus nga magmando. Base sa lain-lain nga kasulatan (Salmo 90:4; 92:1; Isaias 2:11; Oseas 6:2), ang Jewish Talmud nagtudlo niini nga molungetad og 1,000 ka tuig (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a).

Ako saiaha nadasig sa pagsulat usab sa mosunod:

<sup>6</sup> Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, Ngari kanato ang usa ka Anak gihatag; Ug ang kagamhanan maanaa sa Iyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Gamhanan, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa Pakigadait. <sup>7</sup> Sa pag-uswag sa iyang kagamhanan ug sa pakigadait walay katapusan, Sa ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa iyang gingharian, Aron sa pagpahamutang niini ug sa pagtukod niini uban ang justicia ug hustisya Sukad niadtong panahona ngadto sa unahan, bisan sa walay katapusan. Ang kakuqi sa Ginoo sa mga panon maoy mobuhat niini. ( Isaias 9:6-7 )

Matikdi nga si Isaias miingon nga si Jesus moanhi ug magtukod ug usa ka gingharian nga adunay gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon nga Kristo mikutlo niini nga tudling, ilabina sa Disyembre sa matag tuig, sila laemit nga wala magtagad nga kini nanaa labaw pa kay sa kamatuoran nga si Jesus matawo. Ginapakita sang Biblia nga ang Ginharian sang Dios may isa ka gobyerno nga may mga kasuguan sa mga sakop, kay si Jesus ang magadumala sini. Si Isaias, Daniel, ug uban pa nagtaga niini.

Ang mga balaod sa Dios mao ang dalan sa eugma (Mateo 22:37-40; Juan 15:10) ug ang Gingharian sa Dios pagamandoan pinasikad sa maong mga balaod. Busa ang Gingharian sa Diyos, bisag pila sa kalibotan ang nagtan-aw niini, ipasukad sa eugma.

## Mga Salmo ug Dugang pa

Dili lang si Daniel ug Isaias ang giinspirar sa Diyos sa pagsulat bahin sa umaabot nga Gingharian sa Diyos.

Si Ezequiel nadasig sa pagsulat nga kadtong sa mga *tribo* sa Israel (dili lang sa mga Judeo) kinsa nagkatibulaag sa panahon sa Dakong Kasakitan pagapundukon sa milenyal nga gingharian:

<sup>17</sup> Busa isulti, ' Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: "Tipunon ko kamo gikan sa mga katawhan, tigomon ko kamo gikan sa mga nasod diin kamo nagkatibulaag, ug ihatag ko kaninyo ang yuta sa Israel.'" <sup>18</sup> Ug sila moadto didto, ug ilang kuhaon gikan didto ang tanang dulumtanan niini ug ang tanang dulumtanan niini. <sup>19</sup> Unya hatagan ko sila ug usa ka kasingkasing, ug ibutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug kuhaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug hatagan ko sila ug kasingkasing nga unod, <sup>20</sup> aron sila makalakaw sa akong kabalaoran ug makatuman sa akong mga tulomanon ug buhata sila; ug sila mahimong Akong katawhan, ug Ako mahimong ilang Diyos. <sup>21</sup> Apan alang niadtong kinsang mga kasingkasing nagsunod sa tinguha sa ilang dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga dulumtanan, silotan ko ang ilang mga buhat diha sa ilang kaugalingong mga ulo," nag-ingon ang Ginoong Dios. ( Ezequiel 11:17-21 )

Ang mga kaliwat sa mga tribo sa Israel dili na nagkatibulaag, apan mosunod sa mga balaod sa Diyos ug mohunong sa pagkaon sa dulumtanan nga mga butang (Levitico 11; Deuteronomio 14).

**Matikdi ang mosunod diha sa Mga Salmo mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Diyos:**

**<sup>27</sup> Ang tanang kinatumyan sa kalibotan mahinumdom ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug ang tanang banay sa kanasoran managsimba sa imong atubangan. <sup>28</sup> Kay ang gingharian iya ni Jehova, Ug siya nagahari sa mga nasud. ( Salmo 22:27-28 )**

**<sup>6</sup> Ang imong trono, O Diyos, hangtod sa kahangetoran; Ang setro sa pagkamatarung mao ang setro sa imong gingharian. ( Salmo 45:6 )**

**<sup>1</sup> Oh, pag-awit kang Jehova ug usa ka bag-oneng alawiton; Awiti ang Ginoo, tibuok kalibotan. <sup>2</sup> Awiti ang Ginoo, dayega ang iyang ngalan; Imantala ang maayong balita sa iyang kaluwasan mataag adlaw. <sup>3</sup> Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, Ang iyang mga katingalahan sa taliwala sa tanang mga katawohan. (Salmo 96:1-3; usab cf. 1 Cronicas 16:23-24)**

**<sup>10</sup> Ang tanan mong mga buhat managdayeg kanimo, Oh Ginoo, Ug ang imong mga santos magadaye kanimo. <sup>11</sup> Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug managsulti mahitungod sa imong gahum, <sup>12</sup> Aron sa pagpahibalo ngadto sa mga anak sa mga tawo sa iyang gamhanang mga buhat, Ug sa mahimayaong pagkahalangdon sa iyang gingharian. <sup>13</sup> Ang imong gingharian maoy gingharian nga walay kataposan, Ug ang imong dominio molungtad sa tanang kaliwatan. ( Salmo 145:10-13 )**

**Ang lain-laineng mga magsusulat sa Daang Tugon misulat usab mahitungod sa mga aspeto sa gingharian (eg Ezekiel 20:33; Obadias 21; Miqueas 4:7).**

**Busa, sa dihang nagsugod si Jesus sa pagtudlo sa ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos, ang iyang mga tigpaminaw adunay pipila ka pamilyar sa batakang konsepto.**

## **4. Kinsa ang mga anak saug kinsa anak sa yawa kinsa?**

Samtang daghan ang naglihok sama sa ebanghelyo mao lamang ang maayong balita bahin sa persona ni Jesus, ang tinuod mao nga ang mga sumusunod ni Jesus nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Mao kana ang mensahe nga gidala ni Jesus.

Si Apostol Pablo misulat mahitungod sa Gingharian sa Dios ug ni Jesus:

<sup>8</sup> Ug siya misulod sa sinaogoga ug misulti nga maisugon sulod sa tulo ka bulan, nangatarungan ug nagdani mahitungod sa mga butang sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 19:8).

<sup>25</sup> Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga akong giadtoan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 20:25).

<sup>23</sup> Busa sa diha nga sila nakatudlo kaniya ug usa ka adlaw, daghan ang miduol kaniya sa iyang puloy-anan, ngadto kang kinsa siya misaysay ug sa maliqdong nga paagi nagpamatuod sa gingharian sa Dios, nga nagdani kanila mahitungod kang Jesus gikan sa Kasugoan ni Moises ug sa mga Manalagna, gikan sa buntag hangtud sa gabii. . . . <sup>31</sup> nagwali sa gingharian sa Diyos ug nagtudlo sa mga butang nga may kalabotan sa Ginoong Jesu-Kristo uban ang bug-os nga pagsalig, walay nagdili kaniya (Buhat 28:23 , 31).

Matikdi nga ang Gingharian sa Diyos dili lang mahitungod kang Jesus (bisan tuod Siya usa ka dakong bahin niini), kay si Pablo mitudlo usab bahin kang Jesus nga lahi sa iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa Diyos.

Gitawaq usab kini ni Pablo nga ebanghelyo sa Dios, apan kana mao gihapon mga butang usaka pangdumala usa ka sistem:

<sup>9</sup> . . . kami nagwali kaninyo sa ebanghelyo sa Dios . . . <sup>12</sup> nga kamo managpawagi nga takus sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa iyang kaugalingong gingharian ug himaya. ( 1 Tesalonica 2:9 , 12 )

Gitawag usab kini ni Pablo nga ebanghelyo ni Kristo (Roma 1:16). Ang "maayong mensahe" ni Jesus, ang mensahe nga iyang gitudlo.

Hunahunaa nga kini dili lamang usa ka ebanghelyo mahitungod sa persona ni Jesukristo o mahitungod lamang sa personal nga kaluwasan. Si Pablo miingon nga ang ebanghelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod kang Jesus, sa iyang pagbalik, ug sa paghukom sa Dios:

<sup>6</sup> . . . Ang Dios sa pagbalos uban sa kasakitan sa mga nagasamok kaninyo, <sup>7</sup> ug sa paghataag kaninyo nga nasamok ug kapahulayan uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolonda, <sup>8</sup> sa nagdilaab nga kalayo sa pagpanimalus niadtong wala makaila sa Dios, ug kanila nga wala motuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. <sup>9</sup> Kini sila pagasilotan sa walay kataposang kalaaglan gikan sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahom, <sup>10</sup> ini-<sup>9</sup>abot niya, nianang adlaw, aron himayaon diha sa iyang mga santos ug aron dayegon sa tanan nga mituo, tungod kay ang atong pagpamatuod. taliwala kaninyo mituo (2 Tesalonica 1:6-10).

Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian maoy usa ka butang nga atong madawat, dili kay kita karon sa hingpit nanaq-iya niini:

<sup>28</sup> nakadawat kita ug gingharian nga dili mataruq (Hebreohanon 12:28).

Makasabot ug makapaabot kita nga mahimong bahin sa Gingharian sa Diyos karon, apan wala pa makasulod niini sa bug-os.

Si Pablo espesipikong nagpamatuod nga ang usa dili hingpit nga makasulod sa Gingharian sa Dios isip usa ka mortal nga tawo, sama sa mahitabo *human* sa pagkabanhaw:



<sup>50</sup> Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; ni ang korapsyon makapanunod sa pagkadili-madunoton.

<sup>51</sup> Tan-awa, Ako mosulti kaninyo og usa ka misteryo: Kitang tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mausab— <sup>52</sup> sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok, sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta motingog, ug ang mga patay pagabanhawon nga dili madunoton, ug kita pagaalid-an (1 Mga Taag-Corinto 15:50-52).

<sup>1</sup> Busa gisuog ko ikaw sa atubangan sa Dios ug ni Ginoong Jesu-Cristo, nga mao ang magahukom sa mga buhi ug sa mga patay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian.

( 2 Timoteo 4:1 ).

Si Pablo wala lamang nagtudlo niana, apan nga si Jesus magatugyan sa Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan:

<sup>20</sup> Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimong unang mga bunga sa mga nangatulog. <sup>21</sup> Kay sanglit pinaagi sa tawo miabut ang kamatayan, pinaagi sa Tawo miabut usab ang pagkabanhaw sa mga minatay. <sup>22</sup> Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuhi. <sup>23</sup> Apan ang matag usa sa iyang kaugalingon nga han-ay: si Kristo ang unang mga bunga , ug unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. <sup>24</sup> Unya moabot ang katapusan, sa dihang iyang itugyan ang gingharian ngadto sa Diyos nga Amahan, sa dihang taposon na niya ang tanang pagmando ug tanang awtoridad ug gahom. <sup>25</sup> Kay kinahanglan nga maghari siya hangetod mabutang niya ang tanang mga kaaway sa ilalom sa iyang mga tiil. ( 1 Corinto 15:20-25 ).

Si Pablo mitudlo usab nga ang dili matarung (mga tiyapas sa sugo) dili makapanunod sa Gingharian sa Dios:

<sup>9</sup> Wala ba kamo mahibalo nga ang mga dili mataronḡ dili makapanunod sa gingharian sa Diyos? Ayaw palimbong. Bisan ang mga makihilawason, o mga tiḡsimbag mga diosdios, o mga mananapaw, o mga homoseksuwal, o mga sodomita, <sup>10</sup> o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga mapaspalahon, o mga manḡingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios (1 Corinto 6:9-10).

<sup>19</sup> Karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao ang: pagpanapaw, pakighilawas, kahugawan, kaulag, <sup>20</sup> pagsimba sa mga diosdios, pamarang, pagdumot, panag-away, pangabuḡho, pagсилаob sa kasuko, hakog nga mga ambisyon, mga panagsumpaki, mga erehiya, <sup>21</sup> kasina, pagbuno, paghuboghubog, mga hudyaka, ug uban pa; mahitungod niini ḡisultihan ko na kamo kaniadto, mainḡon nga ḡisultihan ko na kamo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios (Galacia 5:19-21).

<sup>5</sup> Kay nahibal-an nimo kini , nga walay makihilawason, mahugaw nga tawo, o hakog nga tawo, nga usa ka tiḡsimbag mga diosdios, nga adunay panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Dios (Efeso 5:5).

Ang Dios adunay mga sumbanan ug nangayo ug paghinulsol ḡikan sa sala aron makasulod sa Iyang gingharian. Si Apostol Pablo mipasidaan nga ang uban dili motudlo nga ang ebanghelyo ni Jesus mao ang tubag, apan ang lain mao:

<sup>3</sup> Kaninyo ang ḡrasya ug kalinaw ḡikan sa Diyos nga Amahan ug sa atong Ginoong Jesu-Kristo, <sup>4</sup> nga mitugyan sa iyang kauḡalingon alang sa atong mga sala, aron maluwas niya kita ḡikan niining daotang panahon karon, sumala sa kabubut-on sa atong Diyos ug Amahan, <sup>5</sup> kang kinsa ang himaya. hanḡtod sa kahanḡtoran. Amen. <sup>6</sup> Natingala ako nga sa madali kamo mitalikod kaniya nga naḡtawag kaninyo diha sa ḡrasya ni Cristo, nḡadto sa lainḡ ebanghelyo, <sup>7</sup> nga dili lain; apan adunay pipila nga nagasamok kaninyo ug buot nga tuis ang Maayong Balita ni Cristo. <sup>8</sup> Apan bisan pa kon kami, o usa ka manolunda ḡikan sa langit, magwali kaninyo ug bisan unsang maayong balita nga lahi sa among

giwali kaninyo, ipatunglo siya. <sup>9</sup> Sama sa among giingon kaniadto, karon ako moingon pag-usab, kon adunay magwali kaninyo ug lain maayong balita kay sa inyong nadawat, ipatunglo siya. ( Galacia 1:3-9 )

<sup>3</sup> Apan nahadlok ako, nga tingali, ingon nga ang bitin naglimbong kang Eva pinaagi sa iyang pagkamalalangon, sa ingon niana ang inyong mga hunahuna madaut gikan sa kaputli nga anaa kang Cristo. <sup>4</sup> Kay kon siya nga moanhi magwali ug lain nga Jesus nga wala namo iwali, o kong kamo makadawat ug lahi nga espiritu nga wala ninyo madawat, o lahi nga Maayong Balita nga wala ninyo dawata, kamo makaantus niini! ( 2 Corinto 11:3-4 )

**Unsa ang "lain" ug "lahi," sa tinuod bakak, ebanghelyo?**

**Ang bakak nga ebanghelyo adunay lain-lain mga bahin.**

Sa kinatibuk-an, ang bakak nga ebanghelyo mao ang pagtuo nga dili kinahanglan nga motuman ka sa Dios ug maningkamot gayud nga magkinabuhi nga matinud-anon sa Iyang dalan samtang nag-angkon nga nakaila ka sa Dios (cf. Mateo 7:21-23). Kini lagmit nga mahimong hakog.

Ang bitin naglimbong kang Eva nga mahulog sa usa ka bakak nga ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tui na ang milabay (Genesis 3)—ug ang mga tawo mituo nga mas nakahibalo sila kay sa Diyos ug kinahanglang magdesisyon sa maayo ug daotan alang sa ilang kaugalingon. Oo, human sa pag-anhi ni Jesus, ang Iyang ngalan kanunay nga gilakip sa lain-lain bakak nga mga ebanghelyo—ug kini nagpadayon ug magpadayon hangtod sa panahon sa kataposang Antikristo.

Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang bakak nga ebanghelyo sa esensya usa ka Gnostic/Mistiko nga pagsagol sa kamatuoran ug sayup. Ang mga Gnostic sa bataan nagtuo nga ang espesyal nga kahibalo mao ang gikinahanglan aron makab-ot ang espirituhang pagsabot, lakip ang kaluwasan. Ang mga Gnostics lagmit nagtuo nga ang gibuhay sa unod walay partikular nga sanayputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa mga butang sama

sa ikapitong adlaw nga Igpapahulay. Usa sa maong mini nga lider mao si Simon Magus, kinsa gipasidan-an ni Apostol Pedro (Mga Buhat 8:18–21).

**Apan dili kini Sayon**

**Ange Bag-ong Tuigon naepakita nga si Felipe mitudlo sa Ginghamarian sa Dios:**

<sup>5</sup> Unya si Felipe milugosong ngadto sa siyudad sa Samaria ug naqwali kang Kristo ngadto kanila. . . . <sup>12</sup> sila mituo kang Felipe samtang siya naqwali sa mga butang mahitungod sa ginghamarian sa Dios . . . (Mga Buhat 8:5 , 12 ).

**Apan si Jesus, si Pablo, ug ange mga disipulo mitudlo nga dili sayon ange pagsulod sa Ginghamarian sa Dios:**

<sup>24</sup> Uge sa diha nga si Jesus nakakita nga siya nasubo pag-ayo, siya miingon, "Pagkalisud alang niadtong adunay mga bahandi sa pagsulod sa ginghamarian sa Dios! <sup>25</sup> Kay mas sayon pa alang sa usa ka kamelyo ange paglusot sa buho sa dagom kay sa usa ka dato nga tawo nga makasulod sa ginghamarian sa Diyos."

<sup>26</sup> Uge ange mga nakadungog niini miingon, "Nan, kinsa man diay ange maluwas?"

<sup>27</sup> Apan siya miingon, "Ange mga butang nga dili mahimo sa mga tawo mahimo sa Dios." ( Lucas 18:24-27 )

<sup>22</sup> "Kinahanglang kita pinaagi sa daghang mga kasakitan makasulod sa ginghamarian sa Diyos " ( Mga Buhat 14:22).

<sup>3</sup> Mga igsoon, kami kinahanglang magpasalamat kanunay sa Diyos tungod kaninyo

angay, tungod kay ange inyong pagtuo mitubo sa hilabihan, ug ange gugma sa mataag usa kaninyo modagaya sa usag usa, <sup>4</sup> mao nga kami sa among kaugalingon nanghambog kaninyo taliwala sa mga simbahan sa Diyos tungod sa

inyong pailob ug paetuo sa tanan ninyong mga paglutos ug mga kasakitan nga inyong giantos, <sup>5</sup> Nga mao ang dayag nga ebidensya sa matarung nga paghukom sa Dios, aron kamo pagaisipon nga takus sa gingharian sa Dios, nga tungod niini kamo usab nagaantus; <sup>6</sup> Kay maoy usa ka butang nga matarung sa Dios ang pagbalus uban sa kaagul-anan sa mga nagasamok kaninyo, <sup>7</sup> ug sa paghataag kaninyo nga nasamok uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langet uban sa iyang gamhanang mga manolonda, (2 Tesalonica 1:3-7).

Tungod sa mga kalisdanan, pipila lamang ang gitawag ug gipili niining panahona aron mahimong bahin niini (Mateo 22:1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6:4-6). Ang uban tawgon sa ulahi, ingon sa gipakita sa Bibliya nga kadtong “nasayop sa espiritu makadangat sa pagsabot, ug sila nga nagreklamo makakat-on sa doktrina” (Isaias 29:24).

Si Apostol Pedro mitudlo nga ang gingharian walay katapusan, ug nga ang ebanghelyo sa Dios kinahanglang makuqihon nga sundon o adunay paghukom:

<sup>10</sup> Busa, mga kaiqsoonan, pagmakuqihon pag-ayo sa paghimo sa inyong tawag ug pagpili nga sigurado, kay kon kamo mobuhat niini nga mga butang kamo dili gayud mapandol; <sup>11</sup> kay sa ingon niini ang usa ka pagsulod igahataag kaninyo nga madaqayaon ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo (2 Pedro 1:10-11).

<sup>17</sup> Kay ang panahon miabut na nga ang paghukom magsugod diha sa balay sa Dios; ug kon kini magsugod uban kanato, unsa man ang katapusan niadtong dili motuman sa ebanghelyo sa Dios? (1 Pedro 4:17).

## Ang Katapusang Libro sa Bibliya ug sa Gingharian

Ang Bibliya nagtudlo nga “ang Diyos guema” (1 Juan 4:8, 16) ug si Jesus mao ang Diyos (Juan 1:1,14)—ang Gingharian sa Diyos adunay Hari nga guema ug kansang mga balaod nagsuportar sa guema, dili pagdumot. (cf. Pinadayag 22:14-15).

Gipakita usab sa Bibliya nga anang Diyos magpadala usa ka anghel nga magmantala sa walay kataposang ebanghelyo sa gingharian sa Diyos (Pinadayag 14:6-7) ug unya lain anghel aron ipunting nga bisan pa sa pagpakitaog dako, ang Babilonya napukan (Pinadayag 14:8-9). Kini nga mga mensahe mahimong labaw sa kinaiyahan nga mga pagkumpirma sa ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto nakadawat ingon usa ka saksi ug naetan-aw nga mahimong hinungdan sa "dako nga panon" nga moduol sa Dios sa panahon sa katapusan (Pinadayag 7:9-14). Dili sama sa katapusang gahum sa Babilonia nga motungha ug mapukan (cf. Pinadayag 18:1-18), ang katapusang hugna sa gingharian sa Dios molungtad sa kahanagturan:

<sup>15</sup> Unya ang ikapitong manolonda mihuyop: Ug dihay makusog nga mga tingog sa langit, nga nagaingon, Ang mga gingharian niini nga kalibutan nahimong mga gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari hangetud sa kahanagturan! ( Pinadayag 11:15 ).

Si Jesus maghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa iyang mga titulo:

<sup>16</sup> Ug siya adunay usa ka ngalan sa iyang kupo ug sa iyang paa nga nahisulat: HARI SA MGA HARI UG GINOO SA MGA GINOO (Pinadayag 19:16).

Pero si Jesus lang bala ang magahari? Matikdi kini nga tudling:

<sup>4</sup> Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan kanila. Unya nakita ko ang mga kalaog niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala magsimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga atang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuhi ug naehari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tui. . . <sup>6</sup> Bulahan ug balaan siya nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw. Sa ibabaw nila ang ikaduhang kamatayon walay gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari uban kaniya sa usa ka libo ka tui (Pinadayag 20:4 , 6 ).

**Ang matuod nga mga Kristohanon banhawon aron maghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuiq! Tungod kay ang gingharian molungtad hangetod sa kahangtoran (Pinadayag 11:15), apan ang maong paghari nga gihisgotan maoy usa lamang ka libo ka tuiq. Mao kini ang hinungdan nga akong gihisgotan kini sa sayo pa isip ang unang hugna sa gingharian—ang pisikal, ang milenyal, nga hugna sukwahi sa katapusan, mas espirituhanon, nga hugna.**

**Pipila ka mga panghitabo gilista diha sa Basahon sa Pinadayag ingon nga nahitabo tali sa milenyo ug katapusan nga mga hugna sa Gingharian sa Dios:**

**<sup>7</sup> Karon sa diha nga ang usa ka libo ka tuiq matapos, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan, <sup>8</sup> ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka suok sa yuta, si Gog ug si Magog, aron sa pagtigum kanila ngadto sa gubat, kansang gidaghanon sama sa. ang balas sa dagat. . . . <sup>11</sup> Unya nakita ko ang usa ka dako nga puti nga trono ug Siya nga naglingkod niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang langit nangalagiw. Ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila. <sup>12</sup> Ug nakita ko ang mga minatay, gagmay ug dagku, nga nanaqtindog sa atubangan sa Dios, ug ang mga basahon giablihan. Ug may laing basahon nga giablihan, nga mao ang Libro sa Kinabuhi. Ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahisulat sa mga basahon. <sup>13</sup> Ang dagat mihatag sa mga patay nga diha niini, ug ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman, ang taqsatagsa sumala sa iyang mga buhat. <sup>14</sup> Unya ang Kamatayon ug ang Hades gitamboq ngadto sa linaw nga kalayo. Kini ang ikaduhang kamatayon. <sup>15</sup> Ug bisan kinsa nga wala makaplagan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuhi gitamboq ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20:7-8, 11-15).**

**Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay ulahing hugna nga moabut human sa usa ka libo ka tuiq nga paghari ug human sa ikaduhang kamatayon:**

<sup>1</sup> Karon nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na. Usab wala nay dagat. <sup>2</sup> Unya ako, si Juan, nakakita sa balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanaug gikan sa langit gikan sa Dios, naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. <sup>3</sup> Ug nadungog ko ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios Mismo magauban kanila ug mahimong ilang Dios. <sup>4</sup> Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Wala nay kasakit, kay ang unang mga butang nanagagi na." ( Pinadayag 21:1-4 )

<sup>1</sup> Ug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuhi, matin-aw ingon sa kristal, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero. <sup>2</sup> Sa taliwala sa dalan niini, ug sa masigkakilid sa suba, mao ang kahoy sa kinabuhi, nga mamunga ug napulo ug duha ka bunga, ang tagsatagsa ka kahoy mamunga sa iyang bunga kada bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. <sup>3</sup> Ug wala nay tunglo, kondili ang trono sa Dios ug sa Cordero anaa niini, ug ang iyang mga alagad magaalagad kaniya. <sup>4</sup> Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga aetang. <sup>5</sup> Wala na sing gab-i didto: wala sila nagakinahanglan sing suga ukon kasanag sang adlaw, kay ang Ginuon Dios nagahatag sa ila sing kapawa. Ug sila magahari hangetud sa kahangeturan. ( Pinadayag 22:1-5 )

Matikdi nga kini nga paghari, nga *human* sa usa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa Dios ug molungtad sa kahangeturan. Ang Balaan nga Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug manaug sa yuta. Kini ang sinugdanan sa kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos. Panahon nga **WALA NA'Y KASAKIT O PAG-ANTOS!**

Ang mga maaghop makapanunod sa yuta (Mateo 5:5) ug sa tanang butang (Pinadayag 21:7). Ang yuta, lakip ang Balaan nga Siyudad nga anaa niini, mahimong mas maayo tungod kay ang mga paagi sa Diyos ipatuman. Hunahunaa nga:



<sup>7</sup> Sa pag-uswag sa Iyang kaagmahanan ug kalinaw walay katapusan (Isaias 9:7).

Klaro nga adunay pag-uswag human maagsuod ang kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos kay ang tanan mosunod sa kaagmahanan sa Diyos.

Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon:

<sup>9</sup> Apan ingon sa nahisulat: "Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni misantop sa kasingkasing sa tawo Ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya." <sup>10</sup> Apan ang Dios nagpadayag niini kanato pinaagi sa Iyang Espiritu (1 Corinto 2:9-10). Kini maoy panahon sa gugma, kalipay, ug walay kataposang kahupayan. Kini mahimong usa ka talagsaon nga panahon! Ang Gingharian sa Diyos maghimo alang sa usa ka labi ka maayo nga kahangturan. Dili ba nimo gusto nga adunay imong bahin niini?

## **5. Anak sa ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa iyang igsoon anaksa**

**Naghunahuna ba ang unang mga propesor ni Kristo nga sila unta magwali sa ebanghelyo sa usa ka literal nga Ginharian sa Diyos?**

**Oo.**

**Katugan kanhi, sa usa ka lektur nga gihatag ni Propesor Bart Ehrman sa Unibersidad sa North Carolina, balikbalik niya, ug husto, nagpasiugda nga dili sama sa kadaghanang nag-angkong Kristohanon karon, si Jesus ug ang Iyang unang mga sumusunod nagmantala sa Ginharian sa Diyos. Bisan tuod ang kinatibuk-ang pagsabot ni Dr. Ehrman sa Kristiyanismo lahi kaayo gikan nianang sa *Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan*, kita mouyon nga ang ebanghelyo sa ginharian mao ang gipahayag mismo ni Jesus ug ang Iyang mga sumusunod mituo. Mouyon usab kita nga daghang nangangkon nga mga Kristohanon karon wala sabta kana.**

**Ang Labing Karaang Gipreserbar Human sa Bag-ong Tugon Pagsulat ug Wali**

**Ang Ginharian sa Dios usa ka mahinungdanong bahin sa giangkon nga “labing karaan nga kompletong Kristohanong sermon nga nagpabilin” (Holmes MW *Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations*, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Kining *Karaang Kristohanong Wali* naglangkob niining mga pahayag mahitungod niini:**

**<sup>5:5</sup> Labut pa, kamo nasayud, mga igsoon, nga ang atong pagpabilin sa kalibutan sa unod dili importante ug lumalabay lamang, apan ang saad ni Cristo daku ug kahibulongan: pahulay sa umaabot nga ginharian ug kinabuhing dayon.**

**Ang pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang ginharian dili karon, kondili moabot ug walay kataposan. Dugang pa, kining karaang sermon nag-ingon:**

6:9 Karon kon bisan ang ingon nga matarung nga mga tawo nga sama niini dili makahimo, pinaagi sa ilang kauyalingon nga matarung nga mga buhat, sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa ang kasiguroan nga kita makasulod sa gingharian sa Dios kon kita mapakyas sa paghupot sa atong bunyag nga putli ug walay buling? O kinsa man ang atong manlalaban, kong kita wala hikaplagi nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat? 9:6 Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, aron kitang tanan makasulod sa gingharian sa Dios. 11:7 Busa, kon kita mahibalo kon unsa ang matarung sa panan-aw sa Dios, kita makasulod sa iyang gingharian ug makadawat sa mga saad nga "wala madungog sa dalunggan, ni makita sa mata, ni mahunahuna sa kasingkasing sa tawo."

12:1 Busa maghulat kita, mataag takna, alang sa gingharian sa Dios sa guma ug pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa pagpadayag sa Dios. 12:6 siya nagaingon, Ang gingharian sa akong Amahan moabut na.

Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang guma pinaagi sa hustong pagkinabuhi gikinahanglan, nga kita wala pa makasulod sa Ginharian sa Diyos, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa pagpakita sa Diyos—nga mao human sa pagbalik ni Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug ang gingharian dili lamang si Jesus.

Makapaikag nga ang labing karaan nga dayag nga Kristiyanong sermon nga gitugotan sa Diyos nga mabuhi nagtudlo sa parehas nga Ginharian sa Diyos nga gitudlo sa Bag-ong Tugon ug ang *Nagpadayon* nga Simbahan sa Diyos karon nagtudlo (posible nga kini gikan sa usa ka aktuwal nga Simbahan sa Diyos, apan ang akong limitado nga kahibalo sa Griyego naglimite sa akong abilidad sa paghimo og mas lig-on nga deklarasyon).

**Mga Lider sa Simbahan sa Ikaduhang Siglo ug ang Ebanghelyo sa Ginharian**

Kinahanglan matikdan sa sayong bahin sa ika-2 nga siglo nga si <sup>Papias</sup>, usa ka tigpaminaw ni Juan ug higala ni Polycarp ug giisip nga usa ka santos sa Romano Katoliko, nagtudlo sa milenyal nga gingharian. Girekord ni Eusebius nga si Papias nagtudlo:

... adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa dihang ang personal nga paghari ni Kristo matukod dinhi sa yuta. ( Fragments of Papias , VI. Tan-awa usab ang Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12)

**Si Papias mitudlo nga kini mahimong panahon sa dakong kadağaya:**

**Sa samang paaqi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo mamunqa ug napulo**

**usa ka libo nga mga uhay, ug nga ang matağ uhay adunay napulo ka libo nga mga lugas, ug matağ lugas mohatağ oğ napulo ka libra nga tin-aw, putli, pino nga harina; ug nga ang mga mansanas, ug mga liso, ug mga balili mamunqa sa susama nga katimbang; ug nga ang tanan nga mga mananap, nga nangaon lamang sa mga produkto sa yuta, mahimong malinawon ug maharmonya, ug mahimong hingpit nga pagpasakop sa tawo. " [Ang pagpamatuod gihatag niini nga mga butang pinaagi sa pagsulat ni Papias , usa ka karaan nga tawo, kinsa usa ka tigpaminaw ni Juan ug usa ka higala ni Polycarp, sa ikaupat sa iyang mga libro; kay lima ka libro ang iyang gikomposo...] (Fragments of Papias , IV)**

***Ang post-New Testament Letter to the Corinthians* nağ-ingon:**

<sup>42:1-3</sup> **Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebanghelyo alang kanato gikan sa Ginoong Jesukristo; Si Jesu-Kristo gipadala gikan sa Diyos. Busa si Cristo gikan sa Dios, ug ang mga apostoles gikan kang Cristo. Busa silang duha nagegikan sa kabubut-on sa Diyos sa tinudlong han-ay. Busa sa nakadawat sila ug usa ka sugo, ug sa buğ-os nga nakasalig pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug napamatud-an sa pulong sa Dios uban ang buğ-os nga pagsalig sa Espiritu Santo, sila nanglakaw uban ang maayong balita nga ang gingharian sa Dios moabut na.**

**Si Polycarp sa Smirna maoy unang Kristohanong lider, kinsa usa ka tinun-an ni Juan, ang kataposan sa orihinal nga mga apostoles nga namatay. Polycarp c. 120-135 AD nağtudlo :**

Bulahan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamarung, kay ila ang gingharian sa Dios. (Polycarp. Sulat sa mga Taga-Filipos, Kapitulo II. Gikan sa *Ante-Nicene Fathers, Tomo 1* nga giedit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1885)

Sa pagkahibalo, nian, nga "ang Dios dili mabiaybiay," kita kinahanglan nga maglakaw nga takus sa Iyang sugo ug himaya ... ang espiritu; " ug "dili ang mga makihilawason, o ang mga makihilawason, o ang mga nag-abuso sa ilang kaugalingon uban sa mga tawo, dili makapanunod sa gingharian sa Dios, " o kadtong nagabuhat sa mga butang nga dili uyon ug dili anay. (ibid, Kapitulo V)

Busa alagaron nato Siya nga may kahadlok, ug uban ang tanang pagtahud, ingon nga Siya sa Iyang kaugalingon nagsugo kanato, ug ingon nga mga apostoles nga nagsangyaw sa Ebanghelyo ngari kanato, ug ang mga propeta nga nagmantala daan sa pag-anhi sa Ginoo. (ibid, Kapitulo VI)

Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, si Polycarp mitudlo nga ang mga matarung, dili ang mga malapason sa sugo, ang makapanunod sa Gingharian sa Dios.

Ang mosunod giangkon usab nga gitudlo ni Polycarp:

Ug sa sunod nga igpapahulay siya miingon; 'Pamatii ninyo ang akong pag-awhaq, minahal nga mga anak sa Dios. Ako nanumpa kaninyo sa diha nga ang mga obispo anaa, ug karon ako pag-usab nag-awhaq kaninyo sa tanan nga sa paglakaw sa dayandayan ug takus sa dalan sa Ginoo... *Magbantay kamo, ug pag-usab kamo andam, ayaw pagpabuq-at sa inyong mga kasingkasing,* sa bag-ong sugo . mahitungod sa gema sa usag usa, ang Iyang pag-anhi sa kalit nagpakita ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi sa kalayo, ang kinabuhing dayon, ang Iyang walay kamatayon nga gingharian. Ug ang tanan nga mga butang bisan unsa nga gitudlo sa Dios kamo nasayud, kon kamo mosiksik sa dinasiq nga mga Kasulatan, ikulit uban sa pluma sa Espiritu Santo diha sa inyong mga kasingkasing, nga ang mga sugo unta magpabilin diha

kaninyo nga dili mapapas.' (Life of Polycarp, Chapter 24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506)

**Melito sa Sardis, kinsa usa ka lider sa Simbahan sa Dios, c. 170 AD, gitudlo:**

**Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gipagula diha sa ebanghelyo—ang karaan diha sa bag-o, nga nag-uban gikan sa Zion ug sa Jerusalem; ug ang sugo nga gihatag sa grasya, ug ang tipo sa nahuman nga produkto, ug ang kordero sa Anak, ug ang karnero sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Dios...**

**Apan ang ebanghelyo nahimong katin-awan sa balaod ug niini**

**katumanan , samtang ang simbahan nahimong balay tipiganan sa kamatuoran...**

**Kini mao ang nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa kaawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagpanglupig ngadto sa walay kataposang gingharian. ( Melito . Homiliya Sa Paskuwa. Bersikulo 7 ,40 , 68. Hubad gikan sa Kerux : The Journal of Online Theology. <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)**

**Busa, ang Ginharian sa Diyos nailhan nga usa ka butang nga walay kataposan, ug dili lamang ang kasamtangang Kristiyano o Katoliko nga Simbahan ug naglakip sa balaod sa Diyos.**

**Ang laing tunga-tunga sa ulahing bahin sa ikaduhang siglo nga pagsulat nag-awhag sa mga tawo sa pagtan-aw sa gingharian:**

**Busa, ayaw na itugot nga bisan kinsa kaninyo magpakaaron- inenon ni moling pa sa likod, kondili kinabubut-on nga moduol ngadto sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Gi-edit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1886)**

Dugang pa, bisan tuod kini dayag nga wala gisulat sa usa sa tinuod nga simbahan, ang tunga-tunga sa ikaduhang siglo nga sinulat nga giulohan og *The Shepherd of Hermas* sa hubad ni Roberts & Donaldson naggamit sa ekspresyong "gingharian sa Diyos" katorse ka beses.

Ang matuod nga mga Kristohanon, ug bisan ang daghan lamang nga nag-angkong Kristo, may nahibaloan bahin sa Ginghamarian sa Diyos sa ikaduhang siglo.

Bisan ang Katoliko ug Eastern Orthodox nga santo nga si Irenaeus nakasabot nga human sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon makasulod sa Ginghamarian sa Diyos. Matikdi ang iyang gisulat, c. 180 AD:

Kay mao kana ang kahimtang niadtong kinsa mituo, tungod kay diha kanila ang Balaang Espiritu, nga gihatag pinaagi Kaniya diha sa bautismo, ug gipabilin sa nakadawat, kon siya naglakaw diha sa kamatuoran ug sa pagkabalaan ug sa pagkamatarung ug sa mapailubon nga paglahutay. Kay kini nga kalaag adunay pagkabanhaw diha kanila nga mituo, ang lawas midawat sa kalaag pag-usab, ug uban niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga nabanhaw ug misulod ngadto sa ginghamarian sa Dios . (Irenaeus, St., Obispo sa Lyon. Gihubad gikan sa Armenian ni Armitage Robinson. Ang Demonstrasyon sa Apostoliko nga Pagwali, Kapitulo 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. Ingon nga gimantala sa SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. BAG-ONG YORK: ANG MACMILLAN CO, 1920).

Si Theophilus sa Antioch mitudlo:

Gihisgotan ko lang ang Iyang kaayo; kon tawgon ko Siya nga Ginghamarian, ako naghigut lamang sa Iyang himaya. . . Kay kon Siya naghimo kaniya nga walay kamatayon sukad pa sa sinugdanan, Siya unta naghimo kaniya nga Dios. . . Ni, nian, imortal o mortal nga Siya mihimo kaniya, apan, sama sa among giingon sa ibabaw, makahimo sa duha; aron nga kon siya mokiling ngadto sa mga butang sa pagka-imortal, maghupot sa sugo sa Dios, siya makadawat ingon nga ganti

gikan Kaniya sa pagka-impormal, ug mahimo nga Dios. ( Theophilus , To Autolykus , 1:3, 2:27)

Ang Katolikong santos, si Hippolytus, sa sayong bahin sa ikatulong siglo, misulat:

Ug kamo makadawat sa gingharian sa langit, kamo kinsa, samtang kamo nagpuyo niini nga kinabuhi, nakaila sa Celestial nga Hari. Ug ikaw mahimo nga usa ka kauban sa Dios, ug usa ka kauban nga manununod ni Kristo, dili na maulipon sa mga kahigal o mga pagbati, ug dili na mausik pag-usab sa sakit. Kay nahimo ka nga Dios: kay bisan unsa nga mga pag-antus nga imong naagoman samtang ikaw usa ka tawo, kini iyang gihatag kanimo, tungod kay ikaw gikan sa mortal nga agup-op , apan bisan unsa nga nahuyon sa Dios nga igahatag, kini nga mga gisaad sa Dios nga ihatag kanimo, tungod kay ikaw gipakadios, ug gianak ngadto sa pagka-impormal. (Hippolytus. Pagpanghimakak sa Tanan nga Ereher, Libro X, Kapitulo 30)

Ang tumong sa mga tawo mao ang pagkadios sa umaabot nga Gingharian sa Diyos.

### Mga Problema sa Ikaduha ug Ikatulong Siglo

Bisan pa sa kaylap nga pagdawat niini, sa ikaduhang siglo, usa ka anti-balaod nga apostatang lider nga ginganlag Marcion mitindog. Si Marcion mitudlo batok sa balaod sa Dios, sa lepapahulay, ug sa literal nga Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway ni Polycarp ug sa uban pa, siya adunay kontak sa Simbahan sa Roma sa dugay nga panahon ug daw adunay impluwensya didto.

Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, ang mga alegorista natukod sa Alexandria (Ehipto). Daghang mga alegorista ang misupak sa doktrina sa umaabot nga gingharian. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila niadtong mga alegorista:

Si Dionysius natawo sa usa ka halanndon ug adunahan nga paganong pamilya sa Alexandria, ug naedukar sa ilang pilosopiya. Siya mibiya sa pagano nga mga



eskwelahan aron mahimong estudyante sa Origen, nga iyang gilampos sa katungdanan sa kateketikal nga eskwelahan sa Alexandria...

Si Clemente, Origen, ug ang Gnostic nga eskwelahan nagdaot sa mga doktrina sa balaang mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw ug alegoriya nga mga paghubad... Si Nepos dayag nga nakigbatok sa mga Alegorista, ug mipadayon nga adunay paghari ni Kristo sa yuta...

Si Dionysius nakiglantugi sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy... "ang kahimtang sa mga butang nga anaa karon sa gingharian sa Dios." Kini ang unang paghisgot sa gingharian sa Diyos nga anaa sa kahimtang karon sa mga simbahan...

Gibadlong ni Nepos ang ilang kasaypanan, nga naepakita nga ang gingharian sa langit dili sambingay, kondili mao ang literal nga pag-abot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa pagkabanhaw ngadto sa kinabuhiing dayon...

Mao nga ang ideya sa gingharian moabut sa karon nga kahimtang sa mga butang gipanamkon ug gipatungha sa Gnostic school of Allegorists sa Egypt, AD 200 hangtod 250, usa ka tibuuk nga siglo sa wala pa ang mga obispo sa imperyo giisip nga mga nagpuyo sa trono. ...

Gihunahuna ni Clemente ang ideya sa gingharian sa Diyos isip usa ka kahimtang sa tinuod nga kahibalo sa pangisip bahin sa Diyos. Gipahayag kini ni Origen ingong espirituwal nga kahulogan nga natago sa yanong letra sa Kasulatan . (Ward, Henry Dana. *The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this World; But to come in the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things*. Gimantala ni Claxton, Remsen & Haffelfinger , 1870, pp. 124-125)

Busa, samtang si Obispo Nepos nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios, ang mga alegorista misulay sa paghimo og sayop, dili kaayo literal, pagsabot niini. Si Bishop

Apollinaris sa Hierapolis misulay usab sa paepakiqbatok sa mga sayop sa mga alegorista sa samang higayon. Kadtonq tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios mibaruq alang sa kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios sa tibuok kasaysayan.

## Herbert W. Armstrong Mitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Dugang pa

Sa <sup>ika-20</sup> nga siglo, si anhing Herbert W. Armstrong misulat:

Tungod kay ilang *qisalikway* ang ebanghelyo ni Kristo. . . , ang kalibutan kinahanglang mopuli ug lainq butang sa iyang dapit. Kinahanglan silang mag-imbento ug *peke!* Busa atong nadunqog ang qingharian sa Dios nga qihisqutan ingon nga usa lamang ka nindot nga kataw-anan--usa ka nindot nga pagbati sa kasingkasing sa tawo--nagapaubos niini nqadto sa usa ka ethereal, dili tinuod WALA! Ang uban sayop nga naghulaqway nga ang "IGLESIA" mao ang qingharian. . . Ang propetang si Daniel, nga nabuhi 600 ka tuig sa wala pa si Kristo, nahibalo nga ang qingharian sa Dios usa ka tinuod nga qingharian--usa ka qobverno nga nagmando sa ibabaw.

literal nga mga TAWO sa yuta . . .

Dinhi . . . mao ang katin-awan sa Dios kon unsa ang GINGHARIAN SA DIOS: "Ug sa mga adlaw niining mga haria..."--kini dinhi naghisqot sa napulo ka mga tudlo sa tiil, bahin sa puthaw ug bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa paqkonektar sa taqna sa Daniel 7, ug sa Pinadayaq 13 ug 17, nagtumong sa bag-onq UNITED STATES OF EUROPE nga karon nagporma . . . atubangan sa imong mga mata! Ang Pinadayaq 17:12 nagpatin-aw sa detalye nga kini mahimong usa ka panaghiusa sa NAPULO KA HARI O GINGHARIAN nga (Pin. 17:8) mobanhaw sa karaang ROMAN EMPIRE . . .

Sa diha nga si Kristo moabut, siya moabut ingon nga HARI sa mga hari, magmando sa tibuok yuta (Pin. 19:11-16); ug ang IYANG GINGHARIAN-- *ang GINGHARIAN SA DIOS* --miingon si Daniel, mao ang PAGTUON sa tanan niining

kalibutanong mga gingharian. Ang Pinadayaq 11:15 nag-ingon niini niining mga pulonga: “Ang mga gingharian niining kalibotana *nahimong* MGA GINGHARIAN SA ATONG GINOO, UG SA IYANG KRISTO: ug siya magahari hangetod sa kahangetoran!” Kini mao ang GINGHARIAN SA DIOS. Kini ang KATAPUSAN sa karon nga mga gobyerno--oo, ug bisan ang Estados Unidos ug ang mga nasud sa Britanya. Sila unya mahimong mga gingharian--ang mga GOBYERNO--sa Ginoong JESU-KRISTO, unya HARI sa mga hari sa tibuok yuta. Kini naghimo sa hingpit nga KATAWHAN ang kamatuoran nga ang GINGHARIAN SA DIOS usa ka literal nga GOBYERNO. Ingon nga ang Imperyo sa Caldeanhon usa ka GINGHARIAN--bisan nga ang Imperyo sa Roma usa ka GINGHARIAN--mao usab ang GINGHARIAN SA DIOS usa ka gobyerno. Kini mao ang pagkuha sa GOBYERNO sa mga NASOD sa kalibutan. Si Jesu-Kristo gihimugso aron mahimong HARI--usa ka MAGMmando! . . .

Ang mao gihapong Jesu-Kristo nga milakaw ibabaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaan nga Yuta ug sa mga dalan sa Jerusalem kapin sa 1,900 ka tuig na ang milabay moanhi pag-usab. Miingon siya nga mobalik siya. Human siya gilansang sa krus, ang Dios mibanhaw kaniya gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (Mat. 12:40; Buhat 2:32; I Cor. 15:3-4). Mikayab siya sa Trono sa Dios. Punoang buhatan sa Gobyerno sa Uniberso (Buhat 1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Pin. 3:21).

Siya ang “halangdon nga tawo” sa sambingay, kinsa miadto sa Trono sa

Ang Dios—ang “halayo nga yuta” —nga koronahan ingon nga Hari sa mga hari ibabaw sa tanang kanasuran, ug unya mobalik sa yuta (Lucas 19:12-27).

Sa makausa pa, siya anaa sa langet hangetud sa “panahon sa pag-uli sa tanang butang” (Mga Buhat 3:19-21). Ang pag- *uli* nagpasabot sa pagpasig-uli sa kanhing kahimtang o kahimtang. Niini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa Diyos sa yuta, ug sa ingon, ang pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopianong mga kahimtang.

Ang karon nga kaagubot sa kalibutan, ang nagkaagrabang mga gubat ug mga panagbingkil mosangko sa kasamok sa kalibutan nga hilabihan ka dako nga, gawas kon ang Dios mangilabot, walay tawhanong unod nga maluwas nga buhi (Mat. 24:22). Sa kinatumyan niini sa dihang ang pagkalangan moresulta sa paglaag sa tanang kinabuhi gikan niining planetaha, si Jesu-Kristo mobalik. Niining higayona siya moanhi ingon nga balaan nga Dios. Moanhi siya sa tanang gahom ug himaya sa Magbubuhay nga nagmando sa uniberso. (Mat. 24:30; 25:31.) Moanhi siya ingong "Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo" (Pin. 19:16), aron sa pagtukod ug super-gobyerno sa kalibotan ug pagmando sa tanang kanasoran "uban sa gunitanan nga puthaw." ( Pin. 19:15; 12:5 ) . . .

### **Si Kristo Dili Gidawat?**

Apan ang katawhan ba mosinggit sa kalipay, ug moabi-abi kaniya diha sa hilabihang kalipay ug kadasig—bisan ba ang mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanismo?

Dili sila! Sila motuo, tungod kay ang mini nga mga ministro ni Satanas (II Cor. 11:13-15) naglimbong kanila, nga siya mao ang Antikristo. Ang mga simbahan ug ang mga nasud masuko sa iyang pag-abot (Pin. 11:15 uban sa 11:18), ug ang mga puwersa sa militar sa tinuod mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaag kaniya (Pin. 17:14)!

Ang mga nasod makigsangka sa kinapungkayan nga gubat sa umaabot nga Gubat sa Kalibotan III, uban sa panggubatan sa Jerusalem (Zac. 14:1-2) ug unya si Kristo mobalik. Sa labaw sa kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga nasud" nga makig-away batok kaniya (bersikulo 3). Bug-os niyang pildihon sila (Pin. 17:14)! "Ang iyang mga tiil magatindog niadtong adlawa sa ibabaw sa bukid sa mga Olibo," usa ka mubo kaayo nga gilay-on ngadto sa silangan sa Jerusalem (Zac. 14:4). (Armstrong HW. *The Mystery of the Ages*, 1984)

Ang Bibliya nagpahayag nga si Jesus mobalik ug Siya modaog, apan daghan ang makig-away batok kaniya (Pinadayag 19:19). Daghan ang moangkon (base sa sayop nga pagsabot sa tagna sa Bibliya, apan sa bahin tungod sa mini nga mga propeta ug mistiko) nga ang mibalik nga Jesus mao ang kataposang Antikristo!

Ang mosunod gikan usab ni Herbert Armstrong:

Ang tinuod nga relihiyon--ang kamatuoran sa Diyos nga gihatagan ug gahom sa guema sa Diyos nga gihatag sa Balaang Espiritu...**KALIPAY DILI MABATI** sa pag-ila sa Diyos ug kang Jesu-Kristo--sa pagkahibalo sa **KAMATUORAN**--ug sa kainit sa balaang **GUGMA** sa Diyos!...

Ang mga pagtulon-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios mao ang "pagkinabuhi sa matag pulong" sa Balaang Bibliya...

Ang mga tawo metalikod gikan sa dalan sa "pagkuha" ngadto sa dalan sa "paghatag"—ang paagi sa guema sa Dios.

**USA ka BAG-ONG SIBILISASYON** ang moagunit sa yuta! (ibid)

Ang **BAG-ONG SIBILISASYON** mao ang Gingharian sa Dios. Ang pagproklamar nga ang bag-ong sibilisasyon moabut ug ibase sa guema mao ang dakong bahin sa tinuod nga ebanghelyo sa gingharian nga gitudlo ni Jesus ug sa Iyang mga sumusunod. Kana usa ka butang nga among gisanqyaw sa *Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan.*

Narealisar ni Herbert Armstrong nga ginatudlo ni Jesus nga ang tawhanon nga katilingban, bisan pa ginahunahuna sini nga luyag maetuman, nagsikway sa 'paghatag sing dalan' sang kabuhi, ang dalanon sang guema. Halos walay usa nga morag nakasabot sa hustong kahulogan sa gitudlo ni Jesus.

**Ang kaluwasan pinaagi ni Hesus kabahin sa Ebanghelyo**

**Karon ang pipila nga nakabasa niini lagmit naghunahuna bahin sa kamatayon ug papel ni Jesus sa kaluwasan. Oo, bahin kana sa ebanghelyo nga pareho nga gisulat sa Bag-ong Tugon ug Herbert W. Armstrong.**

**Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebanghelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Jesus:**

**<sup>16</sup> Kay wala ko igakaulaw ang ebanghelyo ni Kristo, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo, una sa mga Judio ug usab sa mga Griego (Roma 1:16).**

**<sup>4</sup> Busa kadtong mga nagkatibulaag miadto sa tanang dapit nga nagwali**

**ang pulong. <sup>5</sup> Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. ... <sup>12</sup> Apan sa diha nga sila mituo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesukristo, ang mga lalaki ug mga babaye gibunyaan. ... <sup>25</sup> Busa sa diha nga sila nakapamatuod ug nakasangyaw sa pulong sa Ginoo, sila mibalik sa Jerusalem, nga naesangyaw sa ebanghelyo sa daghang mga balangay sa mga Samarianhon. <sup>26</sup> Karon ang anghel sa Ginoo misulti kang Felipe ... <sup>40</sup> Si Felipe hingkaplagan sa Azotus . Ug sa iyang pag-agi didto, nagwali siya sa tanang mga lungod hangtud nga miabut siya sa Cesarea. ( Buhat 8:4 , 5, 12, 25, 26, 40 )**

**<sup>18</sup> Iyang giwali kanila si Jesus ug ang pagkabanhaw. ( Buhat 17:18 )**

**<sup>30</sup> Unya mipuyo si Pablo sa tibuok duha ka tui sa iyang giabangan nga balay, ug gidawat niya ang tanan nga miduol kaniya, <sup>31</sup> nga nagawali sa gingharian sa Dios, ug nagatudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo uban ang buq-os nga pagsalig, walay bisan kinsa nga nagdili kaniya. ( Buhat 28:30-31 )**

**Matikdi nga ang pagsangyaw naglakip kang Jesus UG sa gingharian. Ikasubo, ang hustong pagsabot sa ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos lagmit nga nawala gikan sa mga pagtulonan sa Greco-Romanhong mga simbahan.**

Sa tinuud, aron matabangan kita nga mahimong bahin sa kana nga gingharian, gihiguema pag-ayo sa Dios ang mga tawo nga iyang gipadala si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3:16-17) ug giluwat kita pinaagi sa iyang grasya (Efeso 2:8). Ug kana maoy bahin sa maayong balita (Mga Buhat 20:24).

### **Ang Ebanghelyo sa Ginharian Mao ang Gikinahanglan sa Kalibutan, Apan ...**

Ang pagtrabaho alang sa kalinaw (Mateo 5:9) ug pagbuhat og maayo maoy mapuslanon nga mga tumong (cf. Galacia 6:10). Apang, madamo nga lider sang kalibutan, lakip ang relihioso nga mga lider, ang nagapati nga ang internasyonal nga pagbuligay sang tawo ang magadala sing paghidait kag kauswagan, kag indi ang Ginharian sang Dios. Ug samtang sila adunay pipila ka temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang dili molampos, ang uban sa ilang tawhanong mga paningkamot sa katapusan magdala sa planetang Yuta ngadto sa punto nga kini makahimo sa kinabuhi nga dili mapadayon kon si Jesus dili mobalik aron sa pagtukod sa iyang Ginharian. Ang mga tawo nga nag-ayo sa yuta nga wala ang Dios usa ka kawang ug bakak nga ebanghelyo (Salmo 127:1).

Daghan sa kalibutan ang naningkamot sa paghiusa sa usa ka semi-relihiyoso nga Babylonian nga internasyonal nga plano aron ibutang sa usa ka bag-oneng kahikayan sa kalibutan sa ika-21 nga siglo. Kini usa ka butang nga gisaway sa *Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan* sukad sa pagsugod niini ug nagplano nga magpadayon sa pagsaway. Sukad nga gilimbongan ni Satanas si Eva sa pagkahulog sa bersyon sa iyang ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3), daghang mga tawo ang mituo nga mas nahibalo sila kay sa Diyos kon unsay makapahimo kanila ug sa kalibotan nga mas maayo.

Sumala sa Bibliya, magkinahanglan kini kombinasyon sa usa ka lider sa militar sa Uropa (gitawag nga Hari sa Amihanan, gitawag usab nga Mananap sa Pinadayaag 13:1-10) uban sa usa ka lider sa relihiyon (gitawag ug mini nga propeta, gitawag usab nga THE kataposang Antikristo ug ang duha ka sungay nga Mananap sa Pinadayaag 13:11-17) gikan sa siyudad sa pito ka bungtod (Pinadayaag 17:9 , 18 ) aron dad-on ang usa ka 'Babilonia' (Pinadayaag 17 & 18) nga han-ay sa kalibotan. Bisan tuod ang katawhan nagkinahanglan sa pagbalik ni

Kristo ug sa pagtukod sa Iyang gingharian, daghan sa kalibutan ang dili magtagad niini nga mensahe sa ika-21 nga siglo —silang magpadayon sa pagtuo sa lain-lain nga bersyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat ug saksi.

Hinumdomi nga si Jesus mitudlo:

<sup>14</sup> Ug kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibuok kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya moabut ang katapusan. ( Mateo 24:14 )

Matikdi nga ang ebanghelyo sa gingharian makaabot sa kalibotan isip saksi, unya moabot ang katapusan.

Adunay daghang mga hinungdan niini.

Ang usa mao nga ang Dios gusto nga ang kalibutan makadungog sa tinuod nga ebanghelyo sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan (nga gipakita nga magsugod sa Mateo 24:21). Busa, ang mensahe sa ebanghelyo usa ka saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezekiel 3; Amos 3:7). Kini moresulta sa mas daghang Gentil nga mga pagkakabig sa dili pa si Jesus mobalik (Roma 11:25) ug igo nga dili Gentil nga mga pagkakabig (Roma 9:27) sa dili pa si Jesus mobalik.

Ang usa pa mao nga ang kinauyokan sa mensahe mahimong sukwhi sa mga panan-aw sa mibangon nga Mananap, Hari sa Amihanang gahum, kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo. Sila sa bataan mosaad og kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot, apan kini modala ngadto sa katapusan (Mateo 24:14) ug kalaagagan (cf. 1 Tesalonica 5:3).

Tungod sa mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan nga nalangkit niini (2 Tesalonica 2:9), kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa bakak (2 Tesalonica 2:9-12) imbes sa mensahe sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga pagkondenar sa milenyal nga Gingharian sa Dios sa mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutheran, ug uban pa, daghan ang



sayop nga moangkon nga ang mensahe sa milenyo nga ebanghelyo sa Ginharian sa Dios mao ang bakak nga ebanghelyo nga nakig-uban sa Antikristo.

Ang matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia (Pinadayag 3: 7-13) magmantala sa milenyal nga ebanghelyo sa ginharian ingon man usab sa pagsulti sa kalibutan kung unsa ang buhaton sa pipila ka kalibutanon nga mga lider (lakip ang Mananap ug Bakak nga Propeta).

Supportahan nila ang pagsulti sa kalibutan sa mensahe nga ang Mapintas nga Mananap, ang Hari sa Amihanang gahum, kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusanang Antikristo, sa katapusan molaaglag (kauban ang pipila sa ilang mga kaalyado) ang USA ug ang Anglo-nasyon sa United Kingdom, Canada, Australia, ug New Zealand (Daniel 11:39) ug nga sa dili madugay ilang gub-on ang usa ka Arabiko/Islamikong kompederasyon (Daniel 11:40-43), naglihok ingong mga instrumento sa mga demonyo (Pinadayag 16:13-14), ug sa katapusan makiig-away kang Jesu-Kristo sa Iyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19:19-20). Ang matinumang mga Filadelfia (Pinadayag 3:7-13) magpahibalo nga ang milenyal nga ginharian moabot sa dili madugay. Kini laemit makapatunghag daghang pagkobre sa media ug makaamot sa katumanan sa Mateo 24:14. Kami sa *Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan* nag-andam ug literatura (sa daghang mga pinulongan), nagdugang sa mga website, ug naghimo sa ubang mga lakang sa pag-andam alang sa 'mubo nga buluhaton' (cf. Roma 9:28) nga modala ngadto sa determinasyon sa Dios nga ang Mateo 24: 14 iyo nang gitagana ingong saksi alang sa kataposang moabot.

Ang 'bakak nga ebanghelyo' nga nagmantala sa mga lider sa kalibutan (laemit usa ka 'bag-o' nga tipo sa labing taas nga lider sa Europe kauban ang usa ka kompromiso nga papa nga *moangkon* nga usa ka porma sa Katolisismo) dili gusto niana-dili nila gusto nga mahibal-an sa kalibutan kung unsa gyud ang ilang buhaton. buhaton (ug dili gani motuo niini sa ilang kaugalingon sa sinugdanan, cf. Isaias 10:5-7). Sila ug/o ang ilang mga tigpaluyo laemit usab nga sayop nga magtudlo nga ang matinud-anon nga mga taga-Philadelphia mosuporta sa usa ka ekstremistang doktrina (milenarianismo) sa umaabot nga antikristo. Bisan unsa nga mga pagkondena nga ilang gihimo ug/o ilang mga sumusunod ngadto sa mga matinud-anon sa Filadelfia ug sa *Nagapadayon* nga Simbahan

sa Dios magpahinabog paglutos (Daniel 11:29-35; Pinadayag 12:13-15). Kini usab modala ngadto sa katapusan—ang pagsugod sa Dakong Kasakitan (Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24:14-15; Daniel 11:31) ingon man usa ka panahon sa panalipod alang sa matitud-anon nga Filadelfia Mga Kristohanon (Pinadayag 3:10; 12:14-16).

Ang Mapintas nga Mananap ug Bakak nga Propeta mosulay ug puwersa, ekonomikanhong pagpangilog, mga timailhan, bakak nga mga katingalahan, pagpatay, ug uban pang mga pagpit-os (Pinadayag 13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2:9-10) aron makontrolar. . Ang mga Kristohanon mangutana:

<sup>10</sup> “Hangtod kanus-a, O Ginoo, balaan ug matuod, hangtod nga imong hukman ug ipanimalos ang among duغو sa mga nagpuyo sa yuta?” ( Pinadayag 6:10 )

Sa tanang katuisan, ang katawhan sa Diyos naghunahuna, “Unsa kadugay hangtod sa pagbalik ni Jesus?”

Samtang wala kita mahibalo sa adlaw o oras, kita nagpaabut nga si Jesus mobalik (ug ang milenyal nga Gingharian sa Dios natukod) sa ika-21 nga <sup>siglo</sup> base sa daghang kasulatan (eg Mateo 24:4-34; Salmo 90:4; Oseas 6: 2; Lucas 21:7-36; Hebreohanon 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonica 5:4), ang pipila ka bahin niini nakita na nato karon nga natuman.

Kung si Jesus dili mangilabot, ang kalibutan malaglag ang tanan nga kinabuhi:

<sup>21</sup> Kay unya aduna unyay dakung kasakitan, nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibutan hangtud niining panahona, ug dili na gayud mahitabo. <sup>22</sup> Ug gawas kon kadtong mga adlawa pamub-on, walay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili pagapahamub-on kadtong mga adlawa. ( Mateo 24:21-22 )

<sup>29</sup> Dihadiha human sa kasakitan niadtong mga adlawa ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag; ang mga bituon mangahulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mangatay-og. <sup>30</sup> Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo magpakita sa langit, ug unya ang tanang mga banay sa yuta

manaesubo, ug sila makakita sa Anak sa Tawo nga moanhi sa mga panganod sa langit uban ang gahum ug dakung himaya. <sup>31</sup> Ug siya magapadala sa iyang mga manolonda uban sa makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. ( Mateo 24:29-31 )

**Ang Gingharian sa Diyos mao ang gikinahanglan sa kalibotan.**

**Mga Ambassador para sa Gingharian**

**Unsa ang imong papel sa Gingharian?**

**Sa pagkaron, kung tinuod ka nga Kristiyano, kinahanglan kang mahimong ambassador niini. Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pablo:**

<sup>20</sup> Busa karon, kami mga embahador alang kang Cristo, ingon nga ang Dios nangamuyo pinaagi kanamo: kami nangamuyo kaninyo alang kang Cristo, nga makig-uli kamo sa Dios. ( 2 Corinto 5:20 )

<sup>14</sup> Busa, barug kamo, nga binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran, nga naesul-ob sa panagang sa dughan sa pagkamatarong, <sup>15</sup> ug gisul-ob ang inyong mga tiil sa pag-andam sa ebanghelyo sa kalinaw; <sup>16</sup> Labaw sa tanan, gamita ang taming sa pagtuo nga pinaagi niini kamo makahimo sa pagpalong sa tanang naqdilaab nga mga pana sa daotan. <sup>17</sup> Ug kuhaa ang helmet sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios; <sup>18</sup> nga mag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pangamuyo diha sa Espiritu, ingon nga mabinantayon ngadto niini nga katuyoan uban sa tanan nga paglahutay ug pangamuyo alang sa tanan nga mga santos— <sup>19</sup> ug alang kanako, nga ang pulong mahimo nga ihatag ngari kanako, nga Ako makabuka sa akong ba-ba nga walay kahadlok sa pagpahibalo. ang misteryo sa ebanghelyo, <sup>20</sup> nga tungod niini ako usa ka embahador nga ginapos; aron niini makasulti ako nga maisugon, ingon sa kinahanglan kong isulti. ( Efeso 6:14-20 )

Unsa ang usa ka embahador? *Ang Merriam-Webster* ngalan niining mga mosunod:

1 : usa ka opisyal nga sinugo; *ilabina* : usa ka ahente sa diplomatiko nga adunay pinakataas nga ranggo nga akreditado sa usa ka langyaw nga gobyerno o soberano isip residente nga representante sa iyang kauqalingong gobyerno o soberano o gitudlo alang sa usa ka espesyal ug kasagaran temporaryo nga diplomatikong buluhaton

2 a : usa ka awtorisado nga representante o mensahero

Kung ikaw usa ka tinuod nga Kristiyano, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang Kristo! Tan-awa ang igitul ni Apostol Pedro:

<sup>9</sup> Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasacerdote, usa ka balaan nga nasud, iyang kauqalingong espesyal nga katawhan, aron kamo makamantala sa mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag; <sup>10</sup> nga kaniadto dili usa ka katawhan apan karon katawhan na sa Diyos, nga wala makadawat ug kaluoy apan karon nakabaton ug kaluoy. ( 1 Pedro 2:9-10 )

Ingon nga Kristohanon, kita kinahanglang mahimong bahin sa usa ka balaan nga nasod.

Unsa nga nasud karon ang balaan?

Aw, sa pagkatinuod walay bisan usa sa mga gingharian niining kalibotana—apan sila sa kataposan mahimong bahin sa Gingharian ni Kristo ( Pinadayaq 11:15 ). Kini ang nasud sa Dios, ang Iyang Gingharian nga balaan.

Ingon nga embahador, kita kasagaran dili makigbahin sa direktang politika sa mga nasod niining kalibotana. Apan kinahanglang magkinabuhi kita sa paaqi sa kinabuhi sa Diyos karon (tan-awa usab ang libre nga libro nga anaa sa [www.ccoq.org](http://www.ccoq.org) nga giulohan: [Mga Kristohanon: Mga Embahador alang sa Gingharian sa Diyos, Biblikanhong mga instruksiyon sa pagkinabuhi ingong Kristohanon](#) ). Sa pagbuhat sa ingon, mas makat-on

**kita ngano nga ang mga paaqi sa Dios labing maayo, aron sa Iyang gingharian mahimo kitang mga hari ug mga pari ug maghari uban ni Kristo sa yuta:**

<sup>5</sup> Kaniya nga nahiguqma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaaqi sa iyang kaugalingong duqo, <sup>6</sup> ug naghimo kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan, kaniya ang himaya ug ang kaqamhanan hanqtud sa kahanqturan. Amen. ( Pinadayaq 1:5-6 )

<sup>10</sup> Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga sacerdote sa among Dios; Ug kita maghari dinhi sa yuta. ( Pinadayaq 5:10 )

**Usa ka umaabot nga aspeto niana mao ang pagtudlo niadtong mga mortal sa paglakaw diha sa mga dalan sa Dios:**

<sup>19</sup> Kay ang katawhan magapuyo sa Zion sa Jerusalem; dili na ka mohilak . Siya magmaloloy-on kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; Sa diha nga Siya makadungog niini, Siya motubaq kanimo. <sup>20</sup> Ug bisan pa nga ang Ginoo magahataq kanimo sa tinapay sa kaqul-anan ug sa tubig sa kasakit, Apan ang imong mga magtutudlo dili na mabalhin ngadto sa usa ka suok, Apan ang imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. <sup>21</sup> Ang imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo, nga magaingon, "Kini mao ang dalan, lumakaw ka niini," Sa diha nga ikaw moliko sa tuo nga kamot O bisan kanus-a ikaw moliko sa wala. ( Isaias 30:19-21 )

**Samtang kana usa ka panagna alang sa milenyal nga gingharian, niining panahona ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:**

<sup>12</sup> ... sa niini nga panahon kinahanglan nga kamo mahimong mga magtutudlo (Hebreohanon 5:12)

<sup>15</sup> Apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyong mga kasinengkasing: ug pag-andam kanunay sa pagtubag sa matag tawo nga mangutana kaninyo sa rason sa paglaum nga anaa kaninyo uban sa kaaghub ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).

Ang Bibliya naepakita nga daghan sa mas matinumanong mga Kristohanon, sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan, magtudlo sa daghan:

<sup>33</sup> Ug ang mga tawo nga nakasabut makatudlo sa daghan (Daniel 11:33).

Busa, ang pagkat-on, pagtubo sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), usa ka butang nga angay natong buhaton karon. Kabahin sa imong tahas sa Gineharian sa Dios mao ang pagkahimong makatudlo. Ug alang sa mas matinud-anon, Filadelfia (Pinadayag 3:7-13), mga Kristohanon, kini naglakip usab sa pagsuporta sa importante nga pagsaksi sa ebanghelyo sa wala pa ang pagsugod sa milenyal nga gineharian (cf. Mateo 24:14).

Human matukod ang Gineharian sa Diyos, ang katawhan sa Diyos gamiton sa pagtabang sa pagpasig-uli sa nadaot nga planeta:

<sup>12</sup> Sila nga gikan sa taliwala ninyo magatukod sa karaang mga dapit nga biniyaan ;  
Imong patindogon ang mga patukoranan sa daghang mga kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon nga Mag-aayo sa Nangaquba, Ang Mag-uuli sa mga Dalan aron Pagapuy-an. ( Isaias 58:12 )

Busa, ang katawhan sa Diyos nga nagkinabuhi sa paagi sa Diyos niining panahona makapasayon sa mga tawo sa pagpuyo sa mga siyudad (ug sa ubang dapit) niining panahon sa pagpasig-uli. Ang kalibutan mahimong usa ka mas maayo nga lugar. Kita kinahanglan nga mahimong mga embahador ni Kristo karon, aron kita makaalagad usab sa Iyang Gineharian.

**Ang Tinuod nga Mensahe sa Ebanghelyo Makabaq-o**

Si Jesus miingon, “Kon kamo magpadayon sa Akong pulong, kamo tinuod gayod nga Akong mga tinun-an. 32 Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:31-32). Ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos nagpagawas kanato gikan sa pagkalit-ag sa bakak nga mga paglaom niining kalibotana. Maisugon natong suportahan ang usa ka plano nga epektibo—ang plano sa Dios! Gilimbongan ni Satanas ang tibuok kalibotan (Pinadayag 12:9) ug ang Gingharian sa Diyos mao ang tinuod nga solusyon. Kinahanglan kitang mobaruq ug mopasiugda sa kamatuoran (cf. Juan 18:37).

Ang mensahe sa ebanghelyo labaw pa kay sa personal nga kaluwasan. Ang maayong balita sa Gingharian sa Dios kinahanglang magbag-o sa usa niining panahona:

<sup>2</sup> Ug ayaw kamo pagpahuyon niining kalibutana, kondili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna, aron inyong mapamatud-an kung unsa ang maayo ug dalawaton ug hingpit nga kabubut-on sa Dios. ( Roma 12:2 )

Ang matuod nga mga Kristohanon nabag-o sa pag-alagad sa Diyos ug sa uban:

<sup>22</sup> Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod, dili sa pag-alagad sa mata , ingon nga mga tawo nga makapahimuot, kondili sa kinasingkasing nga kasingkasing, nga mahadlok sa Dios. <sup>23</sup> Ug bisan unsa ang inyong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing, ingon nga alang sa Ginoo ug dili sa mga tawo, <sup>24</sup> kay nahibalo kamo nga gikan sa Ginoo magadawat kamo sa balus sa panulondon; kay nagaalagad kamo sa Ginoong Cristo. ( Colosas 3:22-24 )

<sup>28</sup> Busa, sanalit nakadawat man kita ug usa ka gingharian nga dili matarug, managbaton kita ug grasya, nga pinaagi niini kita makaalagad sa Dios nga nahamut-an uban ang pagtahud ug diosnon nga kahadlok. ( Hebreohanon 12:28 )

**Ang matuod nga mga Kristohanon nagkinabuhi nga lahi sa kalibotan. Gidawat nato ang mga sukdanan sa Diyos nga labaw sa kalibotan kon unsay husto ug sayop. Ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo (Hebreohanon 10:38), kay gikinahanglan ang pagtuo aron magkinabuhi sa paaqi sa Diyos niining panahona. Ang mga Kristohanon giisip nga lahi kaayo sa kalibotan nga ilang gipuy-an, nga ang ilang paaqi sa pagkinabuhi gitawag nga "ang Dalan" sa Bag-ong Tugon (Mga Buhat 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Ang kalibutan nagkinabuhi nga hakog, ubos sa pagmando ni Satanas, sa gitawag nga "dalan ni Cain" (Judas 11).**

**Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem usa ka mensahe sa pagkamatarung, kalipay, ug kalinaw (Roma 14:17). Ang mataagnaong pulong, sa husto nga pagsabot, makapahupay (cf. 1 Corinto 14:3; 1 Tesalonica 4:18), ilabi na sa atong pagtan-aw sa kalibutan nahugno (cf. Lucas 21:8-36). Ang tinuod nga Kristohanong paaqi sa kinabuhi motultol sa espirituhanong kadağaya ug pisikal nga mga panalangin (Marcos 10:29-30). Kini maoy bahin kon ngranong ang mga nagpuyo niini nakasabot nga ang kalibotan nagkinahanglan sa Gingharian sa Diyos. Ang mga Kristohanon maoy mga embahador sa Gingharian sa Diyos.**

**Ang mga Kristohanon nagbutang sa atong paglaum diha sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan tuod kita nagpuyo sa pisikal nga kalibutan (Roma 8:5-8). Kita adunay "paglaum sa ebanghelyo" (Colosas 1:23). Kini maoy usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga daghang nag-angkong Jesus karon ang wala gayod makasabot.**



## 6. Dihanḡ giluwās kita tungod kay gisaḡop kita ngadto sa panimalay sa pinaaḡ. . .

Anḡ Greco-Roman nḡ mḡa simbahan naḡtuo nḡ sila naḡtudlo sa mḡa aspeto sa Ginghamarian sa Diyos, apan adunay problema sa tinuod nḡa paḡsabot kon unsa kini. *Pananglitan, anḡ The Catholic Encyclopedia* naḡtudlo niini bahin sa ginghamarian:

ni Kristo . . . Sa mataḡ yuḡto sa Iyanḡ paḡtudlo anḡ paḡ-abot niini nḡa ginghamarian, anḡ nagkalain-lainḡ aspeto niini, anḡ tukma nḡa kahuloḡan niini, anḡ paaḡi diin kini makab-ot, nahimong sukaranan sa Iyanḡ mḡa diskurso, mao nḡa anḡ Iyanḡ diskurso gitawaḡ oḡ “anḡ ebanghelyo. sa ginghamarian” . . .nagsugod sila sa paḡsulti sa Simbahan isip “anḡ ginghamarian sa Dios”; cf. Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, ug uban pa . . .naḡpasabot kini sa Simbahan inḡon nḡa Balaanḡ institusyon . . . (Pope H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Volume VIII. 1910).

Bisan tuod nḡa anḡ ibabaw nagpunting sa “Col., I, 13; I Tes., ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10,” kon imong panḡitaon kini, imong makita nḡa walay usa niana nḡa mḡa bersikulo anḡ naḡsulti oḡ bisan unsa mahitungod *sa Simbahan* nḡa mao anḡ Ginghamarian sa Dios. Naḡtudlo sila nḡa anḡ mḡa maḡtutuo mahimong bahin sa Ginghamarian sa Diyos o nḡa kini anḡ ginghamarian ni Jesus. Anḡ Bibliya naḡpasidaan nḡa daḡhan anḡ maḡ-usab sa ebanghelyo o mobalik ngadto sa lain, nḡa dili tinuod (Galacia 1:3-9). Ikasubo, lainlain anḡ naḡhimo niana.

Si Jesus mitudlo, “Ako mao anḡ dalan, anḡ kamatuoran, ug anḡ kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan ḡawas kon pinaaḡi Kanako ” (Juan 14:6). Si Pedro mitudlo kang , “Ni adunay kaluwasan diha kang bisan kinsa, kay walay lain nḡa nḡalan sa silong sa lanḡit nḡa gihatag sa mḡa tawo nḡa pinaaḡi niini kita maluwas” (Mḡa Buhat 4:12). Si Pedro misulti sa mḡa Judeo nḡa anḡ tanan kinahanglan adunay hugot nḡa paḡtuo sa paḡhinulsol ug paḡdawat ni Jesus aron maluwas (Mḡa Buhat 2:38).

Sukwahi niini, si Pope Francis nagtudlo nga ane mga ateyista, kung wala si Jesus, maluwas pinaagi sa maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga ane mga Judio mahimong maluwas nga walay pagdawat kang Jesus! Dugang pa, siya ug ane pipila ka mga Greco-Romano daw naghunahuna usab nga ane usa ka dili-biblikal nga bersyon sa 'Maria' usa ka yawe sa ebanghelyo ingon man usa ka yawe sa ecumenical ug interfaith nga panaghiusa. Ikasubo, sila ug ane uban wala makasabut sa importansya ni Jesus UG sa tinuod nga Ebanghelyo sa Ginharian sa Dios. Daghan ane nagpasiugda ug bakak nga mga ebanghelyo.

Daghan ane gustong molakaw pinaagi sa panan-aw ug magbaton ug pagtuo sa kalibotan. Ane Bag-ong Tugon nagtudlo nga ane mga Kristohanon kinahanglan nga motan-aw sa ibabaw:

<sup>2</sup> Ibutang ane imong hunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. ( Colosas 3:2 )

<sup>7</sup> Kay nagalakat kita paagi sa pagtuo, indi paagi sa panulok. ( 2 Corinto 5:7 )

Bisan pa, si Papa Pius XI sa bataan nagtudlo sa paglakaw pinaagi sa iyang pagtan-aw sa iyang simbahan:

...ane Simbahang Katoliko...mao ane ginharian ni Kristo dinhi sa yuta. ( Encyclical ni Pius *Quas Primas* ).

Ane *CatholicBible101* nga website nag-ingon, " ane Ginharian sa Diyos gitukod sa yuta ni Jesu-Kristo sa tuiq 33 AD, sa porma sa Iyang Simbahan, nga gipangulohan ni Pedro...ane Katolikong Simbahan." Apan ane milenyal nga Ginharian sa Dios wala dinhi ni ane Simbahan sa Roma, apan kini ania sa yuta. Bisan og ane tinuod nga Simbahan sa Dios adunay "mga yawe sa ginharian" (Mateo 16:19), kadtong nag-angkon nga ane simbahan mao ane ginharian "nagkuha sa yawe sa kahibalo" (Lucas 11:52).

Ang Simbahan sa Roma kuseganong naagtudlo batok sa umaabot nga yutan-on nga milenyal nga Gingharian sa Diyos nga kini mao lamang ang "doktrina sa Antikristo" nga gilista sa opisyal nga *Catechism of the Catholic Church* :

limbong sa Antikristo nagsugod na sa pagporma sa kalibutan sa matag hiqayon nga ang pag-angkon gihimo aron maamgohan sulod sa kasaysayan ang mesiyanikong paglaom nga matuman lamang lapas sa kasaysayan pinaagi sa eschatological nga paghukom. Gisalikway sa Simbahan bisan ang giusab nga mga porma niining pagpalsipikar sa gingharian nga ipailalom sa ngalan sa millenarianismo... (Katekismo sa Simbahang Katoliko. Imprimatur Potest + Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194)

Ikasubo, kadtong mouyon niana adunay dagkong mga problema sa pagmantala sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos sa kataposan. Ang uban mokuha

makalilisang nga mga lakang batok niadtong nagmantala niini (Daniel 7:25; 11:30-36). Apan, tingali maghunahuna ka, dili ba ang tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon Ginoo maanaa sa gingharian? Dili, dili sila. Matikdi ang giingon ni Jesus:

<sup>21</sup> "Dili ang tanan nga nagaingon kanako , 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. <sup>22</sup> Daghan ang moingon kanako niadtong adlaw, 'Ginoo, Ginoo, wala ba kami managna sa imong ngalan, naghingilin sa mga yawa sa imong ngalan, ug nagbuhat ug daghang mga katingalahan sa imong ngalan?' <sup>23</sup> Ug unya igaingon ko kanila, 'Wala ako makaila kaninyo; pahawa gikan Kanako , kamo nga nagabuhat ug kalapasan!' ( Mateo 7:21-23 )

Si Apostol Pablo nakamatikod nga ang "misteryo sa pagkamalapason" "nagalihok na" (2 Mga Taqa-Tesalonica 2:7) sa iyang panahon. Kini nga kalapasan nalangkit usab sa usa ka butang nga gipasidaan sa Bibliya batok sa kataposang mga panahon nga gitawag ug "Misteryo, Dakong Babilonya" (Pinadayag 17:3-5).

Ang "misteryo sa pagkamalapason" nalangkit sa nag-angkon nga mga Kristohanon nga naetuo nga dili nila kinahanglan nga tumanon ang Napulo ka Sugo sa Diyos, ug uban pa ug/o adunay daghan kaayong madawat nga eksepsiyon niini ug/o adunay madawat nga mga porma sa penitensiya aron sa paglapas sa balaod sa Diyos. balaod, busa samtang sila naghunahuna nga sila adunay usa ka porma sa balaod sa Diyos, sila wala maghupot ug usa ka matang sa Kristiyanismo nga giila ni Jesus o sa Iyang mga apostoles nga lehitimo.

Ang Greco-Roman sama sa mga Pariseo nga naglapas sa mga sugo sa Dios, apan nag-angkon nga ang ilang mga tradisyon naghimo niini nga madawat—gisaway ni Jesus ang maong paagi (Mateo 15:3-9)! Gipasidan-an usab ni Isaias nga ang mga tawo nga nag-angkon nga iya sa Dios mosukol batok sa Iyang balaod (Isaias 30:9). Kining malapason sa balaod nga pagrebelde usa ka butang nga atong, ikasubo, makita kini hangtod karon.

Ang lainig "misteryo" mopatim-aw nga ang Simbahan sa Roma daw naetuo nga ang militaristikong ekumenikal ug interfaith nga mga agenda niini motultol ngadto sa kalinaw ug dili-biblikal nga bersiyon sa Gingharian sa Diyos dinhi sa yuta. Ang Kasulatan nagpasidaan batok sa umaabot nga ekumenikal nga panaghiusa nga gitudlo niini, sulod sa pipila ka tuig, magmalampuson (pahinumdom: ang *New Jerusalem Bible*, usa ka hubad nga giaprobahan sa Katoliko, gipakita):

<sup>4</sup> Naghapa sila sa atubangan sang dragon, kay ginhatagan niya ang sapat sang iya awtoridad; ug sila mihapa sa atubangan sa mananap nga mapintas, nga nagaingon: Kinsa ba ang ikatandi sa mananap nga mapintas? Kinsay makabatok niini? <sup>5</sup> Ang mananap gitugotan sa pagsulti sa iyang mga pagpasigarbo ug mga pagpasipala ug sa paglihok sulod sa kap-atan ug duha ka bulan; <sup>6</sup> Ug gibungat niini ang mga pasipala batok sa Dios, batok sa iyang ngalan, sa iyang langetnong Tolda, ug sa tanan nga nanagpuyo didto. <sup>7</sup> Gitugotan kini sa pagpakiggubat batok sa mga santos ug pagbuntog kanila, ug gihatagan ug gahom ibabaw sa matag kaliwat, katawhan, pinulongan ug nasod; <sup>8</sup> ug ang tanang tawo sa kalibotan mosimba niini, nga mao, ang matag usa kansang ngalan wala mahisulat sukad pa sa pagkatukod sa kalibotan diha sa basahon sa kinabuhi sa halad nga Kordero. <sup>9</sup> Si kinsa nga makadungog, pamati: <sup>10</sup> Kadtong alang sa

paḡkabihaḡ nḡadto sa paḡkabihaḡ; kadtong alang sa kamatayon pinaagi sa espada nḡadto sa kamatayon pinaagi sa espada. Mao nḡa ang mga santos kinahanglan adunay paḡlahutay ug paḡtuo. ( Pinadayaḡ 13:4-10 , NJB )

**Ang Bibliya nagpasidaan batok sa kataposang panahon nḡa panaḡhiusa sa Babilonya:**

<sup>1</sup> Ang isa sa pito ka anghel nḡa may pito ka yahong naḡ-abot sa paḡhambal sa akon, kaḡ naḡsilang, 'Dali diri kaḡ ipakita ko sa imo ang silot sang daku nḡa makihilawason nḡa naḡalingkod sa trono sa hiḡad sang bugana nḡa tubiḡ, <sup>2</sup> nḡa kaupod niya ang tanan nḡa hari sang duḡa. nagpakihilawas, ug nagpahubog sa tanang katawhan sa kalibotan sa bino sa iyang pagpanapaw.' <sup>3</sup> Iya akong ḡidala sa espiritu nḡadto sa usa ka desyerto, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nḡa naḡsakay sa mapula nḡa mananap nḡa may pito ka ulo ug napulo ka sunḡay ug may mga titulo nḡa mapasipalahon nḡa nasulat sa tibuok niini. <sup>4</sup> Ang babaye naḡsul-ob ug purpura ug eskarlata ug naḡḡilakeḡilak sa bulawan ug mga alahas ug mga perlas, ug naḡkupot siya ug bulawan nḡa kopa sa bino nḡa napuno sa dulumtanan nḡa huḡaw sa iyang paḡpakihilawas; <sup>5</sup> sa iyang aḡtang naḡsululat ang usa ka ngalan, usa ka misteryosong ngalan: 'Babilonia nḡa Bantogan, ang inahan sa tanang pampam ug sa tanang mahugawng buhat sa yuta.' <sup>6</sup> Nakita ko nḡa siya hubog, nahubog sa duḡo sa mga santos, ug sa duḡo sa mga martir ni Jesus; ug sa dihang nakita ko siya, ako hingpit nḡa nalibog. ( Pinadayaḡ 17:1-6 , NJB )

<sup>9</sup> 'Kini naḡkinahanglaḡ paḡkamaalamon. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bungtod , nḡa ḡilingkoran sa babaye . . . <sup>18</sup> Ang babaye nḡa imong nakita mao ang dakong siyudad nḡa may awtoridad ibabaw sa tanang mga maḡmamando sa yuta.' ( Pinadayaḡ 17:9 , 18 , NJB )

<sup>1</sup> Tapus niini, nakita ko ang lainḡ manolonda nḡa nanaug ḡikan sa langit, nḡa may dakung paḡbulot-an nḡa ḡihataḡ kaniya; ang yuta misidlak sa iyang himaya. <sup>2</sup> Sa kinakusḡan sa iyang tingog siya misingḡit, 'Ang Babilonya napukan na, ang Dakong Babilonya napukan na, ug nahimong pulog-anan sa mga yawa

ug puloy-anan sa matag daotang espiritu ug hugaw, dulumtanan nga langgam. <sup>3</sup> Ang tanang mga nasud nakainum ug halalum sa vino sa iyang pagpakighilawas; ang tagsatagsa ka hari sa yuta nakighilawas uban kaniya, ug ang tagsatagsa ka magpapatigayon nadato tungod sa iyang pagpatuyang. <sup>4</sup> Ang laing tingog misulti gikan sa langit; Nadungog ko kini nga nag-ingon, ' Gumula kamo, akong katawhan, palayo gikan kaniya, aron dili kamo makaambit sa iyang mga krimen ug makabaton ug samang mga hampak nga pagdad-on. <sup>5</sup> Ang iya mga sala naglab-ot sa langit, kag ginahunahuna sang Dios ang iya mga sala: trataron sia subong sang iya pagtratar sa iban. <sup>6</sup> Kinahanglang doblehon siya sa kantidad nga iyang gipangayo. Kinahanglan nga siya adunay usa ka doble nga kusog nga kopa sa iyang kaugalingon nga sagol. <sup>7</sup> Ang matag usa sa iyang mga pagpasigarbo ug paghudyaka kinahanglang tugbanan sa usa ka pagsakit o kasakit. Ako naglingkod sa trono ingon nga rayna, siya naghunahuna; Dili ako balo ug dili gayod makahibalo sa pagbangotan. <sup>8</sup> Tungod niana, sa usa ka adlaw, ang mga hampak modangat kaniya: sakit ug pagbangotan ug gutom. Masunog siya hangetod sa yuta. Ang Ginoong Dios nga naghukom kaniya gamhanan.' <sup>9</sup> 'Adunay pagbangotan ug paghilak alang kaniya tungod sa mga hari sa yuta nga nagpakighilawas uban kaniya ug nakighilawas uban kaniya. Ilang nakita ang aso samtang siya nagdilaab, (Pinadayaq 18:1-9, NJB)

Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa umaabot nga Babilonya ug nagpakita nga ang hustong panaghiusa dili mahitabo hangetod sa pagbalik ni Jesus:

<sup>10</sup> Pagbantay! Pagbantay! Kalagiw gikan sa yuta sa amihanan -- nag-ingon si Yahweh - kay gipatibulaag ko kamo ngadto sa upat ka hanqin sa langit -- nag-ingon si Yahweh. <sup>11</sup> Pagbantay! Kumalagiw ka, Zion, nga karon nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babilonia!

<sup>12</sup> Kay si Yahweh nga Labing Gamhanan nag-ingon niini, sukad nga gisuqo sa Himaya

kanako , mahitungod sa mga nasod nga nanaglungkab kanimo, 'Bisan kinsa nga makahikap kanimo makahikap sa kalimutaw sa akong mata. <sup>13</sup> Karon tan-awa, iwarawara ko ang akong kamot sa ibabaw nila ug sila pagatulisad niadtong ilang giulipon.' Unya mahibaloan ninyo nga si Yahweh nga Labing Gamhanan ang nagpadala kanako! <sup>14</sup> Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa Sion, kay ania na ako aron mopuyo uban nimo—miingon si Yahweh! <sup>15</sup> Ug nianang adlawa daghang mga nasod ang makabig ngadto kang Yahweh. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila magapuyo uban kanimo. Unya mahibaloan ninyo nga gipadala ako ni Yahweh nga Labing Gamhanan nganha kaninyo! <sup>16</sup> Panag-iyahon ni Yahweh ang Juda, ang iyang bahin sa Balaan nga Yuta, ug himoon pag-usab ang Jerusalem nga iyang pilion. (Zacarias 2:10-16, NJB; matikdi sa KJV /NKJV nga mga bersiyon ang mga bersikulo gilista ingon Zacarias 2:6-12)

Ang ekumenikal ug interfaith nga mga kalihokan nga gipasiugda sa United Nations, Vatican, daghang Protestante, ug Eastern Orthodox nga mga lider tin-awng gikondenar sa Bibliya ug dili angayng dasigon. Gipasidan-an ni Jesus ang mga nag- *angkon* nga nagsunod kaniya kinsa "makapahisalaag sa daghan" (Mateo 24:4-5). Daghang ekumenismo ang nalangkit sa "puti nga mangangabayo" sa Pinadayaag 6:1-2 (nga DILI si Jesus) ug ang bigaon sa Pinadayaag 17.

Sama ni Zacarias, si Apostol Pablo mitudlo usab nga ang tinuod nga panaghiusa sa pagtuod dili mahitabo hangtud *human sa pagbalik* ni Jesus:

<sup>13</sup> hangetod nga kitang tanan makaabot sa panaghiusa sa pagtuod ug kahibalo sa Anak sa Diyos ug maporma ang hinepit nga Tawo, hinepit nga hamtong uban ang kahupnganan ni Kristo mismo. (Efeso 4:13 , NJB )

Kadtong pagtuod nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa ang pagbalik ni Jesus nasayop. Sa tinuod, sa pagbalik ni Jesus, kinahanglan Niyang gub-on ang panaghiusa sa mga nasod nga maghiusa batok kaniya:

11:15 Unya ane ikapitong manolunda mihuyop sa iyang trumpeta, ug nadungog ane mga tingog nga naasinggit didto sa langit, nga nag-ingon, 'Ane gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangetud sa kahangeturan.'<sup>16</sup> Ane kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga naglingkod sa trono sa atubangan sa Dios, mihapa ug mihikap sa yuta uban sa ilang mga agtang nga nagasimba sa Dios<sup>17</sup> uban niining mga pulong, 'Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo nga Makagagahum sa tanan, Siya nga mao karon, Siya nga mao ane kaniadto, kay nga nagbaton sa imong dakong gahom ug nagsugod sa imong paghari.<sup>18</sup> Ane mga nasud nangagubot ug karon miabut na ane panahon sa imong pagpanimalus, ug alang sa mga patay nga pagahukman, ug alang sa imong mga alaagad nga mga manalagna, alang sa mga balaan ug alang kanila nga nahadlok sa imong ngalan, gaemay ug dagku, nga pagagantihan. . Miabot na ane panahon sa paglaglag niadtong naglaglag sa yuta.' ( Pinadaya 11:15-18 , NJB )

19:6 Ug nadungog ko ane daw mga tingog sa usa ka dakung panon, sama sa dahunog sa dagat o sa dakung dahunog sa dalugdog, nga nanae-ingon, 'Alleluia! Ane paghari sa Ginoo nga atong Dios nga Labing Gamhanan nagsugod na; . . .<sup>19</sup> Unya nakita ko ane mananap, uban ane tanang mga hari sa yuta ug ane ilang mga kasundalohan, nga nagtigom aron sa pagpakig-away sa Nagasakay ug sa iyang kasundalohan.<sup>20</sup> Apan ane mapintas nga mananap nadakpan, uban sa mini nga manalagna nga nagbuhat ug mga milagro alang sa mananap nga mapintas ug pinaagi kanila naglimbong niadtong midawat sa pagpamarka sa marka sa mananap ug niadtong misimba sa iyang estatua. Kining duha gitambog nga buhi ngadto sa nagdilaab nga linaw sa nagdilaab nga asupre .<sup>21</sup> Ane tanan nga nahibilin gipamatay pinaagi sa espada sa Magkakabayo, nga migula sa iyang baba, ug ane tanang kalanggaman nangabusog sa ilang kaugalingon sa ilang unod. . .<sup>20:4</sup> Unya nakita ko ane mga trono, diin sila nanae-lingkod, ug diha kanila gihatag ane gahum sa paghataag ug paghukom. Nakita ko ane mga kalag sa tanan nga gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagsaksi alang kang Jesus ug tungod sa pagwali sa pulong sa Dios, ug kadtong nagdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang estatua ug dili modawat sa marka



**sa ilang mga agtang o mga kamot; sila nangabuhi, ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuiq. ( Pinadayag 19:6 , 19-21 ; 20:4 , NJB )**

**Matikdi nga kinahanglang laglagon ni Jesus ang mga kasundalohan sa kalibotan nga nahiusa batok Kaniya. Unya Siya ug ang mga santos maghari. Kana mao ang panahon nga adunay tukma nga panaghiusa sa pagtuo. Ikasubo, daghan ang maminaw sa mini nga mga ministro nga daw maayo, apan dili, sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo (2 Corinto 11:14-15). Kon mas daghan ang tinuod nga nakasabut sa Bibliya ug sa ebanghelyo sa Gineharian sa Diyos gamay ra ang makig-away batok kang Jesus.**

## 7. **Kadtong gigeiyahan samga anak saay**

Bisan tuod ang mga tawo ganahan nga maghunahuna nga kita maalamon kaayo, adunay mga limitasyon sa atong pagsabot, apan ang "pagsabot sa Dios walay kinutuban" (Salmo 147:5).

Mao nga kinahanglan ang pagpangilabot sa Diyos aron ayohon kini nga planeta.

Samtang daghan ang naetuo sa Diyos, ang kadaghanan sa mga tawo dili gusto nga magkinabuhi sumala sa *Iyang* gimando. Matikdi ang mosunod:

<sup>8</sup> Gipakita niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo kondili ang pagbuhat sa matarong, Ang paghiugma sa kaluoy, Ug ang paglakaw nga mapaubsanon uban sa imong Diyos? ( Miqueas 6:8 )

Ang paglakat nga mapainubuson *upod* sa Dios indi isa ka butang nga handa gid nga himuon sang tawo. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva (Genesis 3:1-6), ang mga tawo mipili sa pagsaliq sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga prayoridad, labaw sa Dios, bisan pa sa Iyang mga sugo (Exodo 20:3-17).

Ang Basahon sa Mga Proverbio naetudlo:

<sup>5</sup> Saliq kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw pagsaliq sa imong kaugalingong salabutan; <sup>6</sup> Sa tanan nimong mga dalan ilha siya, Ug siya magamando sa imong mga alaagianan. <sup>7</sup> Ayaw pagmaalamon sa imong kaugalingong mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug likayi ang daotan. ( Proverbio 3:5-7 )

Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili gayod mosaliq sa Diyos sa bug-os nilang kasingkasing o maghulat kaniya sa pagtultol sa ilang mga lakang. Daghan ang nag-ingon nga ilang buhaton kung unsa ang gusto sa Diyos, apan wala kini buhata. Ang katawhan

nalimbonan ni Satanas (Pinadayaag 12:9) ug nahulog alang sa mga kailibgon sa kalibutan ug sa 'garbo sa kinabuhi' (1 Juan 2:16).

Busa, daghan ang nakamuena sa ilang kauyalingong relihiyoso nga mga tradisyon ug sekular nga mga gobyerno, tungod kay sila naghunahuna nga sila labing nahibalo. Apan, sila wala (cf. Jeremias 10:23) ni ang labing tinuod nga maghinulsol.

Mao nga ang katawhan nagkinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24:21-22).

### **Taeda ang mga Kabulahanan**

Usa sa labing nahibal- an nga serye sa mga pahayaag nga gihatag ni Jesus mao ang mga kabulahanan, nga iyang gihatag sa iyang *Wali sa Bukid* sa mga Olibo.

Matikdi ang pipila sa iyang gisulti:

<sup>3</sup> "Bulahan ang mga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. <sup>4</sup> Bulahan ang mga nabangotan, kay sila pagalipayon. <sup>5</sup> Bulahan ang mga maaaghop, kay sila makapanunod sa yuta. <sup>6</sup> Bulahan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon. <sup>7</sup> Bulahan ang mga maluluy-on, kay sila makadawat ug kaluoy. <sup>8</sup> Bulahan ang mga putli ug kasingkasing, Kay sila makakita sa Dios. <sup>9</sup> Bulahan ang mga makigdaiton, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. <sup>10</sup> Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit. ( Mateo 5:3-10 )

Anaa kini sa Gingharian sa Dios (cf. Marcos 4:30-31), nga saagad gitawag nga Gingharian sa langit ni Mateo (cf. Mateo 13:31), diin kini nga mga bulahan nga mga saad matuman. Diha sa Gingharian sa Diyos nga ang saad matuman alang sa mga maaaghop nga makapanunod sa yuta ug sa mga putli nga makakita sa Diyos. Magpaabot sa maayong balita sa mga panalangin sa Gingharian sa Diyos!

### **Ang mga Dalan sa Diyos Husto**

Ang kamatuoran mao nga ang Dios guema (1 Juan 4: 8,16 ) ug DILI hakoꝝ ang Dios. Ang mga balaod sa Dios naepakita sa guema ngadto sa Dios ug sa atong silingan (Marcos 12:29-31; Santiago 2:8-11). Ang mga paagi sa kalibutan hakoꝝ ug matapos sa kamatayon (Roma 8:6).

Matikdi nga ang Bibliya naepakita nga ang tinuod nga mga Kristohanon nagtuman sa mga sugo:

<sup>1</sup> Bisan kinsa nga motoo nga si Jesus mao ang Cristo, gipanganak sa Dios, ug ang tanan nga nahiguema kaniya nga nanganak nahiguema usab kaniya nga gipanganak niya. <sup>2</sup> Pinaagi niini mahibaloan nato nga nahiguema kita sa mga anak sa Diyos, sa dihang nahiguema kita sa Diyos ug nagtuman sa iyang mga sugo. <sup>3</sup> Kay kini mao ang guema sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo. Ug ang Iyang mga sugo

dili mabuꝝ-at. ( 1 Juan 5:1-3 )

Ang tanan nga "mga sugo sa Dios mga pagkamarong" (Salmo 119:172). Ang iyang mga dalan putli (1 Tito 1:15). Ikasubo, daghan ang midawat sa lain-lainꝝ mga matang sa "pagkamalapason" ug wala makaamgo nga si Jesus WALA mianhi aron sa pagbungkaꝝ sa balaod o sa mga propeta, kondili aron sa pagtuman niini (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang tinuod nga kahulogan ug pagpalapad niini labaw pa sa unsa ang daghan. hunahuna (eg Mateo 5:21-28). Si Jesus mitudlo nga " bisan kinsa nga magabuhat ug magatudlo kanila, siya pagatawgon nga daku sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19) (ang mga termino nga 'Gingharian sa Dios' ug 'gingharian sa langit' mahimong ibaylo).

Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago 2:17). Daghan ang nag-angkon nga nagsunod kang Jesus, apan dili tinuod nga motuo sa Iyang mga pagtulonan (Mateo 7:21-23) ug dili mosundog kaniya sa angay nilang buhaton (cf. 1 Corinto 11:1). "Ang sala mao ang paglapas sa balaod" (1 Juan 3:4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23). Apan, ang Bibliya naepakita nga ang kaluoy modaog batok sa paghukom (Santiago 2:13) kay ang Diyos tinuod nga adunay plano alang sa tanan (cf. Lucas 3:6).

Ang mga solusyon sa tawo, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili molihok. Sa milenyal nga gingharian, si Jesus magmando uban sa "usa ka gunitanan nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug ang maayo mopatiqbabaw samtang ang mga tawo magkinabuhi sa paagi sa Dios. **TANANG** problema sa kalibotan naglungtad tungod kay ang mga katilingban niining kalibotana nagdumili sa pagsunod sa Diyos ug sa iyang balaod. Ang kasaysayan nagpakita nga ang katawhan dili makahimo sa pagsulbad sa mga problema sa katilingban:

<sup>6</sup> Kay ang paghunahuna sa lawasnon mao ang kamatayon, apan ang paghunahuna sa espirituhanon mao ang kinabuhi ug kalinaw. <sup>7</sup> Kay ang unodnon nga hunahuna maoy pagpakig-away batok sa Dios; kay kini dili ubos sa balaod sa Dios, ni sa pagkatinuod mahimo. <sup>8</sup> Busa, ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. ( Roma 8:6-8 )

Ang mga Kristohanon kinahanglan nga mag-focus sa espirituhanon, ug gihatagan sa Espiritu sa Dios sa pagbuhat sa ingon niini nga panahon (Roma 8:9), bisan pa sa atong personal nga mga kahuyang:

<sup>26</sup> Kay nakita ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang maalamon sumala sa unod, dili daghan ang gamhanan, dili daghan ang mga halangdon, ang gitawag. <sup>27</sup> Apan gipili sa Dios ang mga binuang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga manggialamon, ug gipili sa Dios ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga butang nga gamhanan; <sup>28</sup> Ug ang ubos nga mga butang sa kalibutan ug ang mga butang nga ginatamay gipili sa Dios, ug ang mga butang nga wala, aron sa pagwaqtang sa mga butang nga anaa, <sup>29</sup> aron walay unod nga magahimaya sa iyang atubangan. <sup>30</sup> Apan gikan kaniya kamo anaa kang Cristo Jesus, nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios—ug pagkamarong ug pagkabalaan ug pagtubos — <sup>31</sup> aron, ingon sa nahisulat na, "Siya nga magahimaya, pahimayaa siya diha sa Ginoo." ( 1 Corinto 1:26-31 )

Ang mga Kristohanon kinahanglang maghimaya sa plano sa Diyos! Kita naglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Corinto 5:7), naetan-aw sa itaas (Colosas 3:2) diha sa pagtuo

(Hebreohanon 11:6). Kita mapanalanginan tungod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14).

### **Nganong ang Ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos?**

Ang mga Protestante lagmit mobati nga sa dihang ilang gidawat si Jesus ingon nga manluluwas, nga ilang gipangita ang Ginharian sa Diyos. Ang mga Katoliko nagtuo nga kadtong nabunyagan, bisan sa mga masuso pa, misulod sa ilang simbahan isip ginharian. Ang mga Katoliko ug ang Eastern Orthodox lagmit maghunahuna nga pinaagi sa mga sakramento, ug uban pa, sila nangita sa ginharian sa Dios. Samtang ang mga Kristohanon kinahanglang magpabawtismo, ang Greco-Roman-Protestante lagmit motan-aw sa kalibotan aron masulbad ang mga problema sa katawhan. Sila lagmit adunay yutan-on nga-focus (cf. Roma 8:6-8).

Ang pagpangita pag-una sa Ginharian sa Dios (Mateo 6:33) maoy usa ka tibuok kinabuhi nga tumong alang sa mga Kristohanon. Usa ka tumong, dili ang pagtan-aw sa kalibutan alang sa mga solusyon, kondili sa Dios ug sa iyang mga paaqi. Ang maayong balita sa Ginharian sa Diyos makapausab sa atong kinabuhi.

Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus, pero naamegohan ba nimo nga nagpasabot kana nga ang tinuod nga mga Kristohanon magmando gayod sa mga siyudad? Si Jesus mitudlo:

<sup>12</sup> "Usa ka halangdon nga tawo miadto sa usa ka layong nasod aron sa pagdawat alang sa iyang kaugalingon ug usa ka ginharian ug sa pagbalik. <sup>13</sup> Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga ulipon, ug gihatagan sila ug napulo ka mina, ug miingon kanila: Magpatigayon kamo hangetud nga ako moabut. <sup>14</sup> Apan ang iyang mga katagilungod nagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka delegado sunod kaniya, nga nagaingon: Dili kami buot nga kining tawohana magahari kanamo.

<sup>15</sup> "Ug mao nga sa iyang pagbalik, nakadawat sa

gingharian , unya iyang gisugo kining mga sulugoon, nga iyang gihatagan ug kuwarta, nga tawgon ngadto kaniya, aron iyang mahibaloan kon pila ang nakuha sa matag tawo pinaagi sa patigayon. <sup>16</sup> Unya miabut ang nahauna, nga nagaingon, Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug napulo ka mina. <sup>17</sup> Ug siya miingon kaniya: Maayong pagkabuhat, maayong ulipon; tungod kay nagmatinumanon ka sa gamay kaayo, adunay awtoridad sa napulo ka lungsod.' <sup>18</sup> Ug ang ikaduha miabut, nga nagaingon: Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug lima ka mina. <sup>19</sup> Sa samang paagi siya miingon kaniya, 'Ikaw usab labaw sa lima ka siyudad.' ( Lucas 19:12-19 )

Paematinud-anon sa gamay nga naa nimo karon. Ang mga Kristohanon adunay kahigayonan sa pagmando sa tinuod nga mga siyudad, sa usa ka tinuod nga gingharian. Si Jesus usab miingon, "Ang akong ganti ania Kanako , sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang buhat" (Pinadayag 22:12). Ang Dios adunay plano (Job 14:15) ug dapit (Juan 14:2) alang niadtong tinuod nga motubag kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang Ginharian sa Diyos tinuod ug mahimo kang bahin niini!

Sa pagsugod sa 2016, ang journal *Science* adunay usa ka artikulo nga giulohan og "The power of crowds" nga nagpakita nga ang artificial intelligence ug crowdsourcing makasulbad sa "daotan nga mga problema" nga giatubang sa katawhan. Bisan pa niana, ang artikulo napakyas sa pagsabot kon unsa ang pagkadaotan, ilabina kon unsaon kini pagsulbad.

Ang pagtinabangay, gawas sa pagsunod sa tinuod nga mga paagi sa Dios, sama sa gitakdang mapakyas sa ika-21 nga <sup>siglo</sup> sama sa pagbalik human sa Dakong Lunop sa dihang ang katawhan nagtinabangay sa pagtukod sa napakyas nga Tore sa Babel (Genesis 11:1-9).

Ang mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan pa sa gipaabot nga temporal nga ganansya, eg Daniel 9:27a; 1 Tesalonica 5:3), dili masulbad sa mga tawo—kinahanglan nato ang kalinaw sa Ginharian sa Dios (Roma 14: 17).

Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot nga kadauwan, dili masulbad (cf. Ezekiel 21:12) sa mga nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayaq 12:9)—kinahanglan nato ang kalipay ug kahupayan sa Gingharian sa Dios.

Ang mga problema sa kinaiyahan DILI masulbad pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon, tungod kay ang mga nasud sa kalibutan motabang sa paglaag sa yuta (Pinadayaq 11:18), apan kini masulbad sa Gingharian sa Dios.

Ang mga isyu sa sekswal nga imoralidad, aborsyon, ug pagbaliqya sa mga bahin sa lawas sa tawo dili masulbad sa USA (cf. Pinadayaq 18:13), kondili pinaagi sa Gingharian sa Dios.

Ang dako nga utang nga ang USA, UK, ug daghang uban pang mga nasud dili masulbad pinaagi sa internasyonal nga pagbinayloay, apan sa katapusan (human sa kalaaglan sa Habakkuk 2: 6-8) sa Gingharian sa Dios.

Ang pagkawalay alamaq ug sayop nga edukasyon dili masulbad sa United Nations—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos. Ang relihiyosong panag-away dili gayod masulbad pinaagi sa bisan unsang ekumenikal-sa-pagtuohan nga kalihokan nga miuyon sa kaluwasan gawas sa tinuod nga Jesus sa Bibliya. Ang sala mao ang PROBLEMA sa kalibutan ug alang niana, gikinahanglan nato ang sakripisyo ni Jesus ug ang iyang pagbalik sa Gingharian sa Dios. Ang modernong medikal nga siyensiya walay tanang tubag sa panglawas sa tawo—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos.

Ang mga isyu sa kagutom dili masulbad pinaagi sa genetically-modified nga mga organismo nga nagbutang sa mga bahin sa kalibutan sa peligro sa gutom tungod sa potensyal nga mga kapakyasan sa ani—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios.

Ang dakong kakabos sa mga bahin sa Africa, Asia, ug sa ubang dapit, samtang nagpahimulos sa usa ka panahon gikan sa kataposang panahon 'Babilonia' (cf. Pinadayaq 18:1-19), dili makasulbad sa problema sa kakabos—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios. Ang ideya nga, gawas kang Jesus, ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon nga dautang panahon' usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).



Ang milenyal nga hugna sa Gingharian sa Dios usa ka literal nga gingharian nga pagatukuron dinhi sa yuta. Kini ipasukad sa mahigugmaong mga balaod sa Diyos ug mahigugmaong Diyos ingong pangulo. Ang mga santos magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tui (Pinadayag 5:10; 20:4-6). Kini nga gingharian maglakip niadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios, apan walay kasulatan nga nag-ingon nga ang Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga Simbahan (Katoliko o dili). Ang Simbahan sa Roma misupak sa milenyal nga pagtulon-an, ug sa ulahi kini mas kusganong mosupak sa mensahe sa ebanghelyo sa Bibliya samtang nagkaduol na kita sa kataposan. Kini lagmit makakuha og mahinungdanong media coverage nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14.

Sa kataposang bahin niini, ang Gingharian sa Diyos maglakip sa “Bag-ong Jerusalem, nga manaug gikan sa langit gikan sa Diyos” (Pinadayag 21:2) ug ang pag-uswag niini walay kataposan. Wala na unyay pagkadili-matarong, wala nay kasubo, ug wala nay kamatayon.

Ang pagsangyaw ug pagsabot sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka importante nga tema sa Bibliya. Ang mga magsusulat sa Daang Tugon mitudlo mahitungod niini. Si Jesus, Pablo, ug Juan mitudlo mahitungod niini. Ang labing karaan nga 'Kristiyano' nga sermon nga mabuhi sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo bahin niini. Sayo sa ikaduhang siglo Kristohanong mga lider, sama ni Polycarp ug Melito, mitudlo mahitungod niini. Kami sa *Nagapadayon* nga Simbahan sa Dios nagtudlo niini karon. Hinumdomi nga ang Gingharian sa Diyos mao ang unang ulohan nga gipakita sa Bibliya nga gisangyawan ni Jesus (Marcos 1:13. Mao usab kini ang lyanang gisangyaw human sa pagkabanhaw (Mga Buhat 1:3)—ug usa kini ka butang nga kinahanglang pangitaon pag-una sa mga Kristohanon (Mateo. 6:33).

Ang ebanghelyo dili lamanang mahitungod sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa lyanang mga sumusunod mao ang umaabot nga Gingharian sa Diyos. Ang ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, apan naglakip usab sa pagtudlo sa kataposan sa tawhanong mga gobyerno (Pinadayag 11:15).

Hinumdumi, si Jesus mitudlo nga ang katapusan dili moabut hangetud nga ang ebanghelyo sa gingharian igawali ngadto sa kalibutan ingon nga saksi ngadto sa tanang kanasuran (Mateo 24:14). Ug kana nga pagwali nagakahitabo na karon.

Ang maayong balita mao nga ang Ginharian sa Diyos mao ang solusyon sa mga problema nga giatubang sa katawhan . Bisan pa, ang kadaghanan DILI gusto nga suportahan kini, o paminawon, o gusto nga motuo sa kamatuoran niini. Ang Ginharian sa Diyos walay katapusan (Mateo 6:13), samtang "kini nga kalibotan mahanaw" (1 Mga Taga-Corinto 7:31).

Ang pagmantala sa tinuod nga ebanghelyo sa Ginharian sa Dios usa ka butang nga kita sa *Pinaaaji kaniya makasangpit kita mahan seriyoso*. Kami naningkamot sa pagtudlo sa tanang butang nga gitudlo sa Bibliya (Mateo 28:19-20), lakip ang Ginharian sa Diyos (Mateo 24:14). Samtang ginahulat naton ina nga ginharian, dapat naton tun-an kag sundon ang mga dalanon sang Dios kag lugpayan ang iban nga gusto magpati sa kamatuoran.

Dili ba angay nimong suportahan ang pagmantala sa ebanghelyo sa umaabot nga Ginharian sa Diyos? Motuo ka ba sa ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos?

## ***Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan***

Kuyog sa atong ewep ritu Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan is located at: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; katawhan [www.ccoq.org](http://www.ccoq.org).

***Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan (CCOG) katawhanset***

**CCOG.ASIA** Kini nga site adunay focus sa Asia.

**CCOG.IN** Kini nga site gitumong ngadto sa mga Indian nga kabilin.

**CCOG.EU** Kini nga site gipunting sa Europe.

**CCOG.NZ** Kini nga site gipunting ngadto sa New Zealand ug uban pa nga adunay kaagikan sa Britanya.

**CCOG.ORG** This is the main website of the Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan. Nag-alagad kini sa mga tawo sa tanang kontinente. Kini adunay mga artikulo, mga link, ug mga video.

**CCOGCANADA.CA** Kini nga site gitumong sa mga naa sa Canada.

**CCOGAfrica.ORG** Kini nga site gitumong sa mga naa sa Africa.

**CDLIDD.ES** La Continuación de la Iglesia de Dios. This is the Spanish language website for the Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan.

**PHIND.PH** Patuloy na Iglesia ng Diyos. This is the Philippines website of the Pinaagi kaniya makasangpit kita mahan. Kini adunay impormasyon sa English ug Tagalog.

***Mga Website sa Balita ug Kasaysayan***

**COGWRITER.COM** Kini nga website usa ka mayor nga himan sa proklamasyon ug adunay mga balita, doktrina, makasaysayanong mga artikulo, video, ug propetikanhong mga update.

**CHURCHHISTORYBOOK.COM** Kini usa ka dali nga mahinumduman nga website nga adunay mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa simbahan.

**BIBLENEWSPROPHECY.NET** Kini usa ka online nga website sa radyo nga naglangkob sa mga balita ug mga hilisgutan sa Bibliya.

***Mga Channel sa Video sa YouTube ug BitChute alang sa mga Wali ug Mga Tala sa Wali***

**BibleNewsProphecy** channel. Mga video sa sermon sa CCOG.

**CCOGAfrica** channel. Mga mensahe sa CCOG sa mga pinulongan sa Aprika.

**CCOG Animations** channel sa pagtudlo sa mga aspeto sa Kristohanong pagtuo.

**CCOGSermones** channel adunay mga mensahe sa Spanish nga pinulongan.

## **Continuing COG channel. Mga sermon sa video sa CCOG.**

Ange litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa pipila ka nahabilin nga mga tisa (dugeang ane uban gidugeang sa ulahi) sa usa ka bilding sa Jerusalem nga usahay nailhan nga Cenacle, apan mas maayo nga gihulaagway nga ane Simbahan sa Dios sa Kasadpang Bungetod sa Jerusalem (karon gitawag og Mt. Zion):



Gituohan nga kini mao ane dapit sa tingali ane labing una nga tinuod nga tinukod sa simbahan sa Kristiyano. Usa ka bilding nga gisangyawan unta ni Jesus ane `ebanghelyo sa Gineharian sa Diyos. Kini usa ka bilding sa Jerusalem nga naetudlo sa Mga butang usaka pangdumala usa ka sistem.

*Tungod niini nagpasalamat usab kami sa Dios sa walay hunong, tungod kay...kamo, mga igroon, nahimong mga sumusunod sa mga iglesia sa Dios nga sa Judea anaa kang Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2:13-14)*

*Pakiabisog sa mainiton gayud alang sa pagtoo nga sa makausa ra alang sa tanan nga gihatag ngadto sa mga balaan. (Judas 3)*

*Siya (Jesus) miingon kanila, "Kinahanlan iwali ko ane gineharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad usab, kay alang niini nga katuyoan gipadala ako." (Lucas 4:43)*

*Apan panaitaa ane gineharian sa Dios, ug kining tanan [c] igadugeang kaninyo. Ayaw kahadlok, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ane paghatag kaninyo sa gineharian. (Lucas 12:31-32)*

*Ug kining ebanghelyo sa gineharian igawali sa tibuok kalibotan ingon nga saksi sa tanang kanasoran, ug unya moabot ane kataposan. (Mateo 24:14)*